



**Grade 1**



**TERM 2**



**HL VEN**






**WORKSHEET**




**PACK**








### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi tamba			






### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lwa			






### LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kera	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /k/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kerā	kopa
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kopa</p> </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu zwi no thoma nga /ṅ/ Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pima</p> </div> </div>			

## ḲAVHUṂA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	k	k
		pala	pima	kala	kopa
	ṄWALANI	Anopa a tshi khou lila			

## ḲAVHUṂA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	Akani o sinyuwa			



## ĽAVHUĽANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kerā	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŦWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ŧwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
			MOO		
			kuma		



## ĽAVHUĽANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kerā	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŦWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ŧwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		p		p	






### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi tamba			






### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lwa			






### LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kera	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /k/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kerā	kopa
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kopa</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu zwi no thoma nga /ṅ/ Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḅu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pima</p> </div> </div>			


## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	k	k
		pala	pima	kala	kopa
	ḲWALANI	Anopa a tshi khou lila			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ḲWALANI	Akani o sinyuwa			




## ĽAVHUĽANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kerā	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŃWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ńwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>MOO</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>kuma</p> </div> </div>			




## ĽAVHUĽANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kerā	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŃWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ńwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi tamba			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lwa			






## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kera	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /k/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kerā	kopa
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kopa</p> </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu zwi no thoma nga /ṅ/ Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pima</p> </div> </div>			

## ḲAVHUṂA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	k	k
		pala	pima	kala	kopa
	ṄWALANI	Anopa a tshi khou lila			

## ḲAVHUṂA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	Akani o sinyuwa			


## ĽAVHUĽANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kerā	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŦWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ŧwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
				MOO	
			kuma		




## ĽAVHUĽANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kerā	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŦWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ŧwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		p			p






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi tamba			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lwa			






## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kera	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /k/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kerā	kopa
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kopa</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu zwi no thoma nga /ṅ/ Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pima</p> </div> </div>			


## ḲAVHUṂA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	k	k
		pala	pima	kala	kopa
	ṄWALANI	Anopa a tshi khou lila			

## ḲAVHUṂA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	Akani o sinyuwa			

## ĽAVHUĽANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kerā	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŦWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ŧwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
				MOO	
			kuma		




## ĽAVHUĽANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kerā	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŦWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ŧwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		p			p




### GIREIDI 1 THEMO 2

### BAMMBIRI LA MUSHUMO






#### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi tamba			






#### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lwa			






#### LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kera	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /k/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kerā	kopa
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kopa</p> </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu zwi no thoma nga /ṅ/ Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pima</p> </div> </div>			

## ḲAVHUṂA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	k	k
		pala	pima	kala	kopa
	ṄWALANI	Anopa a tshi khou lila			

## ḲAVHUṂA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	Akani o sinyuwa			


## ĽAVHUĽANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŦWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ŧwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
				MOO	
			kuma		




## ĽAVHUĽANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŦWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ŧwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		p			p






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi tamba			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lwa			






## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kera	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /k/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  k         </div> <div style="text-align: center;">  k         </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kerā	kopa
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kopa</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu zwi no thoma nga /ṅ/ Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḅu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pima</p> </div> </div>			


## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	k	k
		pala	pima	kala	kopa
	ḲWALANI	Anopa a tshi khou lila			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ḲWALANI	Akani o sinyuwa			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kerā	kopa
		pala	pima	paḍa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḷare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>MOO</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>kuma</p> </div> </div>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kerā	kopa
		pala	pima	paḍa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḷare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		ya <u>ṅ</u> u			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi tamba			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		ya <u>ṅ</u> u			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lwa			






## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		ya <u>ṅ</u> u			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kera	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /k/buguni ya<u>ṅ</u>. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  k         </div> <div style="text-align: center;">  k         </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kerā	kopa
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kopa</p> </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu zwi no thoma nga /ṅ/ Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḅu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pima</p> </div> </div>			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	k	k
		pala	pima	kala	kopa
	ḲWALANI	Anopa a tshi khou lila			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ḲWALANI	Akani o sinyuwa			


## ĽAVHUĽANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŃWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ńwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
			MOO		
			kuma		




## ĽAVHUĽANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŃWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ńwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		p		p	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		ya <u>ṅ</u> u			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi tamba			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		ya <u>ṅ</u> u			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lwa			






## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		ya <u>ṅ</u> u			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kera	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /k/buguni ya<u>ṅ</u>. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kerā	kopa
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kopa</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu zwi no thoma nga /ṅ/ Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḅu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pima</p> </div> </div>			


## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	k	k
		pala	pima	kala	kopa
	ḲWALANI	Anopa a tshi khou lila			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ḲWALANI	Akani o sinyuwa			

## ĽAVHUĽANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kerā	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŦWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ŧwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
			MOO		
			kuma		




## ĽAVHUĽANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kerā	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŦWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ŧwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		p		p	




## GIREIDI 1 THEMO 2

## BAMMBIRI LA MUSHUMO






### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi tamba			






### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lwa			






### LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kerá	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /k/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kerā	kopa
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kopa</p> </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu zwi no thoma nga /ṅ/ Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḅu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pima</p> </div> </div>			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	k	k
		pala	pima	kala	kopa
	ḲWALANI	Anopa a tshi khou lila			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ḲWALANI	Akani o sinyuwa			


## ĽAVHUĽANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŃWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ńwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>MOO</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>kuma</p> </div> </div>			




## ĽAVHUĽANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŃWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ńwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			





## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		ya <u>ṅ</u> u			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi tamba			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		ya <u>ṅ</u> u			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lwa			






## LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		ya <u>ṅ</u> u			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kera	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /k/buguni ya<u>ṅ</u>. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kerā	kopa
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kopa</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu zwi no thoma nga /ṅ/ Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḅu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pima</p> </div> </div>			


## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	k	k
		pala	pima	kala	kopa
	ḲWALANI	Anopa a tshi khou lila			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ḲWALANI	Akani o sinyuwa			




## ĽAVHUĽANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŃWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaṅu. Ńwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
			MOO		
			kuma		




## ĽAVHUĽANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŃWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaṅu. Ńwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		p		p	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		ya <u>ṅ</u> u			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi tamba			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		ya <u>ṅ</u> u			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lwa			






## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		ya <u>ṅ</u> u			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kera	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /k/buguni ya<u>ṅ</u>. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  k         </div> <div style="text-align: center;">  k         </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kerā	kopa
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kopa</p> </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu zwi no thoma nga /ṅ/ Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pima</p> </div> </div>			

## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	k	k
		pala	pima	kala	kopa
	ṄWALANI	Anopa a tshi khou lila			

## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	Akani o sinyuwa			


## ĽAVHUĽANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kerā	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŦWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ŧwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
				MOO	
			kuma		




## ĽAVHUĽANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kerā	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŦWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ŧwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		p			
				p	





## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi tamba			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lwa			






## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kera	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /k/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kerā	kopa
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kopa</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu zwi no thoma nga /ṅ/ Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pima</p> </div> </div>			


## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	k	k
		pala	pima	kala	kopa
	ṄWALANI	Anopa a tshi khou lila			

## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	Akani o sinyuwa			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kerā	kopa
		pala	pima	paḍa	
	ṄWALANI	Olani ni khaḷare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
				MOO	
			kuma		




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kerā	kopa
		pala	pima	paḍa	
	ṄWALANI	Olani ni khaḷare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		p			
				p	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		ya <u>ṅ</u> u			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi tamba			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		ya <u>ṅ</u> u			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lwa			






## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		ya <u>ṅ</u> u			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kera	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /k/buguni ya<u>ṅ</u>. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kerā	kopa
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kopa</p> </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu zwi no thoma nga /ṅ/ Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḅu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pima</p> </div> </div>			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	k	k
		pala	pima	kala	kopa
	ḲWALANI	Anopa a tshi khou lila			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ḲWALANI	Akani o sinyuwa			


## ĽAVHUĽANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kerā	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŃWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ńwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
			MOO		
			kuma		




## ĽAVHUĽANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kerā	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŃWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ńwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		p		p	





## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		ya <u>ṅ</u> u			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi tamba			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		ya <u>ṅ</u> u			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lwa			






## LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		ya <u>ṅ</u> u			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kera	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /k/buguni ya<u>ṅ</u>. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kerā	kopa
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kopa</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu zwi no thoma nga /ṅ/ Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḅu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pima</p> </div> </div>			


## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	k	k
		pala	pima	kala	kopa
	ḲWALANI	Anopa a tshi khou lila			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ḲWALANI	Akani o singuwa			




## ĽAVHUĽANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŦWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ŧwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
				MOO	
			kuma		




## ĽAVHUĽANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŦWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ŧwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		p			p






#### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi tamba			






#### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lwa			






#### LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kera	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /k/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kerā	kopa
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kopa</p> </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu zwi no thoma nga /ṅ/ Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḅu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pima</p> </div> </div>			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	k	k
		pala	pima	kala	kopa
	ḲWALANI	Anopa a tshi khou lila			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ḲWALANI	Akani o sinyuwa			


## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kerā	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
			MOO		
			kuma		




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kerā	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		p		p	






#### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi tamba			






#### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lwa			






#### LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kera	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /k/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kerā	kopa
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kopa</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu zwi no thoma nga /ṅ/ Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḅu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pima</p> </div> </div>			


## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	k	k
		pala	pima	kala	kopa
	ḲWALANI	Anopa a tshi khou lila			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ḲWALANI	Akani o sinyuwa			




## ĽAVHUĽANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŦWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ŧwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
				MOO	
			kuma		




## ĽAVHUĽANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŦWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ŧwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		p			p






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi tamba			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lwa			






## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kera	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /k/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kerā	kopa
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kopa</p> </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu zwi no thoma nga /ṅ/ Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pima</p> </div> </div>			

## ḲAVHUṂA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	k	k
		pala	pima	kala	kopa
	ṄWALANI	Anopa a tshi khou lila			

## ḲAVHUṂA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	Akani o sinyuwa			


## ĽAVHUĽANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kerā	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŃWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ńwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>MOO</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>kuma</p> </div> </div>			




## ĽAVHUĽANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kerā	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŃWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ńwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			





## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		ya <u>ṅ</u> u			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi tamba			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		ya <u>ṅ</u> u			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lwa			






## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		ya <u>ṅ</u> u			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kera	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /k/buguni ya<u>ṅ</u>. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kerā	kopa
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kopa</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu zwi no thoma nga /ṅ/ Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḅu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pima</p> </div> </div>			


## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	k	k
		pala	pima	kala	kopa
	ḲWALANI	Anopa a tshi khou lila			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ḲWALANI	Akani o sinyuwa			




## ĽAVHUĽANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kerā	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŃWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ńwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>MOO</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>kuma</p> </div> </div>			




## ĽAVHUĽANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kerā	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŃWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ńwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			






#### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi tamba			






#### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lwa			






#### LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kera	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /k/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kerā	kopa
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kopa</p> </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu zwi no thoma nga /ṅ/. Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḅu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pima</p> </div> </div>			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	k	k
		pala	pima	kala	kopa
	ḲWALANI	Anopa a tshi khou lila			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ḲWALANI	Akani o sinyuwa			

## ĽAVHUĽANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŦWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ŧwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
				MOO	
			kuma		


## ĽAVHUĽANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŦWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ŧwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		p			p




### GIREIDI 1 THEMO 2

### BAMMBIRI LA MUSHUMO






#### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi tamba			






#### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	ḡula	ḡulu	humi	hafu
		ḡema	ḡoba	hama	damu
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lwa			






#### LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kera	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /k/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	k	k	k	k
		kala	kuma	kerā	kopa
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kopa</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaṅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu zwi no thoma nga /ṅ/ Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	p	
		pala	pima	paḁa	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḅu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pima</p> </div> </div>			


## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	p	p	k	k
		pala	pima	kala	kopa
	ḲWALANI	Anopa a tshi khou lila			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaḅu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ḲWALANI	Akani o sinyuwa			




## ĽAVHUĽANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kerā	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŃWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ńwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
				MOO	
			kuma		




## ĽAVHUĽANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	songo	sea	Khonani
		yaŋu			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kerā	kopa
		pala	pima	paḁa	
	ŃWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaŋu. Ńwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		p			p






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kola	kela
		pala	pima	pika	pila
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou mwemwela.			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	kola
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lila.			

## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	k
		nona	naka	nipi	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /n/buguni yaḁu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	
		nola	nanga	nipi	
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					nipi




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡḡe
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /ḡ/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					ḡ




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡnama	ḡnula	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. ḡNwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ḡnowa		 ḡnaledzi	





## ḲAVHUḡA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnowa	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnama
		nona	naka	nola	nipi
	ḡNWALANI	Kholomo ya Daisy.			






## ḲAVHUḡA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnola	ḡnemeneme
		ḡnama	ḡnipi	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Buka ḡa maḡanga a no nga mutshevho			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	naka	ḡowa
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ḡama         </div> <div style="text-align: center;">  ḡowa         </div> <div style="text-align: center;">  ḡala         </div> </div>			




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡowa
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ḡoka         </div> <div style="text-align: center;">  ḡukala         </div> </div>			






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kola	kela
		pala	pima	pika	pila
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou mwemwela.			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	kola
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lila.			


## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	k
		nona	naka	nipi	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /n/buguni yaḁu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	
		nola	nanga	nipi	
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					nipi

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡḡe
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /ḡ/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					ḡ






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡnama	ḡnula	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. ḡNwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ḡnowa		 ḡnaledzi	





## ḲAVHUḡA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnowa	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnama
		nona	naka	nola	nipi
	ḡNWALANI	Kholomo ya Daisy.			






## ḲAVHUḡA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnola	ḡnemeneme
		ḡnama	ḡnipi	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Buka ḡa maḡanga a no nga mutshevho			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	naka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡama	ḡowa	ḡala	




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡoka	ḡukala		






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kola	kela
		pala	pima	pika	pila
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou mwemwela.			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	kola
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lila.			

## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	k
		nona	naka	nipi	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /n/buguni yaḁu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	
		nola	nanga	nipi	
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					nipi




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡḡe
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /ḡ/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					ḡ




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡnama	ḡnula	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. ḡNwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ḡnowa		 ḡnaledzi	





## ḲAVHUḡA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnowa	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnama
		nona	naka	nola	nipi
	ḡNWALANI	Kholomo ya Daisy.			






## ḲAVHUḡA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnola	ḡnemeneme
		ḡnama	ḡnipi	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Buka ḡa maḡanga a no nga mutshevho			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	naka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡama	ḡowa	ḡala	




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡoka	ḡukala		






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kola	kela
		pala	pima	pika	pila
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou mwemwela.			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	kola
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lila.			


## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	k
		nona	naka	nipi	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /n/buguni yaḁu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	
		nola	nanga	nipi	
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					nipi

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡḡe
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /ḡ/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					ḡ






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡnama	ḡnula	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. ḡNwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ḡnowa		 ḡnaledzi	







## ḲAVHUḡA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnowa	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnama
		nona	naka	nola	nipi
	ḡNWALANI	Kholomo ya Daisy.			






## ḲAVHUḡA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnola	ḡnemeneme
		ḡnama	ḡnipi	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Buka ḡa maḡanga a no nga mutshevho			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	naka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡama	ḡowa	ḡala	




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡoka	ḡukala		






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kola	kela
		pala	pima	pika	pila
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou mwemwela.			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	kola
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lila.			

## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	k
		nona	naka	nipi	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /n/buguni yaḁu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	
		nola	nanga	nipi	
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					nipi




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡḡe
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /ḡ/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					ḡ




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡnama	ḡnula	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. ḡNwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ḡnowa		 ḡnaledzi	





## ḲAVHUḡA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnowa	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnama
		nona	naka	nola	nipi
	ḡNWALANI	Kholomo ya Daisy.			






## ḲAVHUḡA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnola	ḡnemeneme
		ḡnama	ḡnipi	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Buka ḡa maḡanga a no nga mutshevho			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	naka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡama	ḡowa	ḡala	




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡoka	ḡukala		






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kola	kela
		pala	pima	pika	pila
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou mwemwela.			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	kola
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lila.			


## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	k
		nona	naka	nipi	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /n/buguni yaḁu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	
		nola	nanga	nipi	
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					nipi

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡḡe
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /ḡ/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					ḡ






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡnama	ḡnula	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. ḡNwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ḡnowa		 ḡnaledzi	





## ḲAVHUḡA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnowa	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnama
		nona	naka	nola	nipi
	ḡNWALANI	Kholomo ya Daisy.			






## ḲAVHUḡA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnola	ḡnemeneme
		ḡnama	ḡnipi	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Buka ḡa maḡanga a no nga mutshevho			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	naka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡama	ḡowa	ḡala	




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡoka	ḡukala		






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kola	kela
		pala	pima	pika	pila
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou mwemwela.			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	ker <u>a</u>	kopa
		pala	pima	paḁa	kola
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lila.			

## LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	k
		nona	naka	nipi	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /n/buguni yaḁu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	
		nola	nanga	nipi	
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					nipi




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡḡe
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /ḡ/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					ḡ




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡnama	ḡnula	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	<p>Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. ḡNwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ḡnowa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ḡnaledzi</p> </div> </div>			






## ḲAVHUḡA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnowa	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnama
		nona	naka	nola	nipi
	ḡNWALANI	Kholomo ya Daisy.			






## ḲAVHUḡA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnola	ḡnemeneme
		ḡnama	ḡnipi	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Buka ḡa maḡanga a no nga mutshevho			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	naka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡama	ḡowa	ḡala	




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡoka	ḡukala		






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kola	kela
		pala	pima	pika	pila
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou mwemwela.			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	kola
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lila.			


## LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	k
		nona	naka	nipi	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /n/buguni yaḁu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	
		nola	nanga	nipi	
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					nipi

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡḡe
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /ḡ/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					ḡ






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡowa
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ḡowa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ḡaledzi</p> </div> </div>			





## ḲAVHUḢA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡowa	ḡaledzi	ḡula	ḡama
		nona	naka	nola	nipi
	ḢWALANI	Kholomo ya Daisy.			






## ḲAVHUḢA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡaledzi	ḡula	ḡola	ḡemeneme
		ḡama	nipi	ḡoka	ḡowa
	ḢWALANI	Buka Ḳa maḡanga a no nga mutshevho			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiṅe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṅama	ṅula	naka	ṅowa
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ṅama	ṅowa	ṅala	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiṅe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṅama	ṅula	ṅoka	ṅowa
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ṅoka	ṅukala		






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kola	kela
		pala	pima	pika	pila
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou mwemwela.			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	kola
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lila.			

## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	k
		nona	naka	nipi	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /n/buguni yaḁu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	
		nola	nanga	nipi	
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					nipi




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡḡe
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /ḡ/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					ḡ




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡnama	ḡnula	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. ḡNwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ḡnowa		 ḡnaledzi	






## ḲAVHUḡA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnowa	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnama
		nona	naka	nola	nipi
	ḡNWALANI	Kholomo ya Daisy.			






## ḲAVHUḡA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnola	ḡnemeneme
		ḡnama	ḡnipi	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Buka ḡa maḡanga a no nga mutshevho			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	naka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡama	ḡowa	ḡala	




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡoka	ḡukala		






### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kola	kela
		pala	pima	pika	pila
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou mwemwela.			





### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	kola
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lila.			


### LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	k
		nona	naka	nipi	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /n/buguni yaḁu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n             </div> <div style="text-align: center;">  n             </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	
		nola	nanga	nipi	
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					nipi

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡḡe
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /ḡ/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					ḡ






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡnama	ḡnula	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	<p>Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. ḡNwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ḡnowa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ḡnaledzi</p> </div> </div>			





## ḲAVHUḡA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnowa	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnama
		nona	naka	nola	nipi
	ḡNWALANI	Kholomo ya Daisy.			






## ḲAVHUḡA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnola	ḡnemeneme
		ḡnama	ḡnipi	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Buka ḡa maḡanga a no nga mutshevho			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	naka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡama	ḡowa	ḡala	




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡoka	ḡukala		






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kola	kela
		pala	pima	pika	pila
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou mwemwela.			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	kola
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lila.			

## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	k
		nona	naka	nipi	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /n/buguni yaḁu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	
		nola	nanga	nipi	
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					nipi




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡḡe
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /ḡ/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					ḡ




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ḡowa		 ḡaledzi	





## ḲAVHUḢA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡowa	ḡaledzi	ḡula	ḡama
		nona	naka	nola	nipi
	ḢWALANI	Kholomo ya Daisy.			






## ḲAVHUḢA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡaledzi	ḡula	ḡola	ḡemeneme
		ḡama	nipi	ḡoka	ḡowa
	ḢWALANI	Buka Ḳa maḡanga a no nga mutshevho			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	naka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡama	ḡowa	ḡala	




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡoka	ḡukala		






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kola	kela
		pala	pima	pika	pila
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou mwemwela.			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	kola
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lila.			

## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	k
		nona	naka	nipi	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /n/buguni yaḁu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	
		nola	nanga	nipi	
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					nipi

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡḡe
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /ḡ/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					ḡ






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡnama	ḡnula	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. ḡNwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ḡnowa		 ḡnaledzi	





## ḲAVHUḡA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnowa	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnama
		nona	naka	nola	nipi
	ḡNWALANI	Kholomo ya Daisy.			






## ḲAVHUḡA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnola	ḡnemeneme
		ḡnama	ḡnipi	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Buka ḡa maḡanga a no nga mutshevho			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiṅe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṅama	ṅula	naka	ṅowa
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ṅama	ṅowa	ṅala	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiṅe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṅama	ṅula	ṅoka	ṅowa
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ṅoka	ṅukala		






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kola	kela
		pala	pima	pika	pila
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou mwemwela.			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	kola
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lila.			

## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	k
		nona	naka	nipi	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /n/buguni yaḁu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	
		nola	nanga	nipi	
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					nipi




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡḡe
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /ḡ/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					ḡ




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡnama	ḡnula	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. ḡNwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ḡnowa		 ḡnaledzi	





## ḲAVHUḡA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnowa	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnama
		nona	naka	nola	nipi
	ḡNWALANI	Kholomo ya Daisy.			






## ḲAVHUḡA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnola	ḡnemeneme
		ḡnama	ḡnipi	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Buka ḡa maḡanga a no nga mutshevho			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	naka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡama	ḡowa	ḡala	




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡoka	ḡukala		






### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kola	kela
		pala	pima	pika	pila
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou mwemwela.			





### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	kola
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lila.			

### LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	k
		nona	naka	nipi	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /n/buguni yaḁu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	
		nola	nanga	nipi	
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					nipi

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡḡe
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /ḡ/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					ḡ






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡnama	ḡnula	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. ḡNwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ḡnowa		 ḡnaledzi	





## ḲAVHUḡA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnowa	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnama
		nona	naka	nola	nipi
	ḡNWALANI	Kholomo ya Daisy.			






## ḲAVHUḡA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnola	ḡnemeneme
		ḡnama	ḡnipi	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Buka ḡa maḡanga a no nga mutshevho			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	naka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡama	ḡowa	ḡala	




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡoka	ḡukala		






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kola	kela
		pala	pima	pika	pila
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou mwemwela.			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	kola
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lila.			

## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	k
		nona	naka	nipi	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /n/buguni yaḁu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	
		nola	nanga	nipi	
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					nipi




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡḡe
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /ḡ/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					ḡ




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ḡowa		 ḡaledzi	






## ḲAVHUḢA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡowa	ḡaledzi	ḡula	ḡama
		nona	naka	nola	nipi
	ḢWALANI	Kholomo ya Daisy.			






## ḲAVHUḢA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡaledzi	ḡula	ḡola	ḡemeneme
		ḡama	nipi	ḡoka	ḡowa
	ḢWALANI	Buka Ḳa maḡanga a no nga mutshevho			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	naka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡama	ḡowa	ḡala	




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡoka	ḡukala		






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kola	kela
		pala	pima	pika	pila
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou mwemwela.			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	kola
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lila.			


## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	k
		nona	naka	nipi	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /n/buguni yaḁu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>			

## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2






	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ
		vhu khwiᱠe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	
		nola	nanga	nipi	
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	Olani ni khaᱠare zwifanyiso buguni yaᱠu. ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					nipi

## ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1




	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ
		vhu khwiᱠe			
	BULANI ZWI PFALE	ᱠ	ᱠ	ᱠ	ᱠ
		ᱠama	ᱠula	ᱠoka	ᱠᱠe
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	Olani ni khaᱠare zwifanyiso buguni yaᱠu zwi no thoma nga /ᱠ/ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					ᱠ






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡowa		ḡaledzi	






## ḲAVHUḢA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡowa	ḡaledzi	ḡula	ḡama
		nona	naka	nola	nipi
	ḢWALANI	Kholomo ya Daisy.			






## ḲAVHUḢA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡaledzi	ḡula	ḡola	ḡemeneme
		ḡama	nipi	ḡoka	ḡowa
	ḢWALANI	Buka Ḳa maḡanga a no nga mutshevho			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	naka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡama	ḡowa	ḡala	




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡoka	ḡukala		






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kola	kela
		pala	pima	pika	pila
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou mwemwela.			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	kola
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lila.			

## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	k
		nona	naka	nipi	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /n/buguni yaḁu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	
		nola	nanga	nipi	
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					nipi




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡḡe
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /ḡ/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					ḡ




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡnama	ḡnula	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. ḡNwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ḡnowa		 ḡnaledzi	






## ḲAVHUḡA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnowa	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnama
		nona	naka	nola	nipi
	ḡNWALANI	Kholomo ya Daisy.			






## ḲAVHUḡA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnola	ḡnemeneme
		ḡnama	ḡnipi	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Buka ḡa maḡanga a no nga mutshevho			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	naka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡama	ḡowa	ḡala	




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡoka	ḡukala		






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kola	kela
		pala	pima	pika	pila
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou mwemwela.			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	kola
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lila.			


## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	k
		nona	naka	nipi	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /n/buguni yaḁu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	
		nola	nanga	nipi	
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					nipi

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡḡe
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /ḡ/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					ḡ






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡnama	ḡnula	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. ḡNwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ḡnowa		 ḡnaledzi	





## ḲAVHUḡA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnowa	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnama
		nona	naka	nola	nipi
	ḡNWALANI	Kholomo ya Daisy.			






## ḲAVHUḡA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnola	ḡnemeneme
		ḡnama	ḡnipi	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Buka ḡa maḡanga a no nga mutshevho			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiṅe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṅama	ṅula	naka	ṅowa
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ṅama         </div> <div style="text-align: center;">  ṅowa         </div> <div style="text-align: center;">  ṅala         </div> </div>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiṅe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṅama	ṅula	ṅoka	ṅowa
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ṅoka         </div> <div style="text-align: center;">  ṅukala         </div> </div>			






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kola	kela
		pala	pima	pika	pila
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou mwemwela.			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	kola
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lila.			

## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	k
		nona	naka	nipi	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /n/buguni yaḁu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	
		nola	nanga	nipi	
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					nipi




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡḡe
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /ḡ/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					ḡ




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡnama	ḡnula	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. ḡNwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ḡnowa		 ḡnaledzi	





## ḲAVHUḡA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnowa	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnama
		nona	naka	nola	nipi
	ḡNWALANI	Kholomo ya Daisy.			






## ḲAVHUḡA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡnaledzi	ḡnula	ḡnola	ḡnemeneme
		ḡnama	ḡnipi	ḡnoka	ḡnowa
	ḡNWALANI	Buka ḡa maḡanga a no nga mutshevho			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	naka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡama	ḡowa	ḡala	




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡoka	ḡukala		






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kola	kela
		pala	pima	pika	pila
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou mwemwela.			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	kala	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḁa	kola
	ÑWALANI	Khonani dzi tshi khou lila.			


## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḁoweleaho
		vhu khwiḁe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	k
		nona	naka	nipi	kopa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /n/buguni yaḁu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	n	n	n	
		nola	nanga	nipi	
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					nipi

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡḡe
	ḢWALANI	Olani ni khaḡare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /ḡ/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					ḡ






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡowa
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ḡowa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ḡaledzi</p> </div> </div>			





## ḲAVHUḢA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡowa	ḡaledzi	ḡula	ḡama
		nona	naka	nola	nipi
	ḢWALANI	Kholomo ya Daisy.			






## ḲAVHUḢA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vh <u>u</u>	songo	ḡdoweleaho
		vh <u>u</u> khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	ḡaledzi	ḡula	ḡola	ḡemeneme
		ḡama	nipi	ḡoka	ḡowa
	ḢWALANI	Buka Ḳa maḡanga a no nga mutshevho			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	naka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡama	ḡowa	ḡala	




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhukonani	vhu	songo	ḡoweleaho
		vhu khwiḡe			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ḡama	ḡula	ḡoka	ḡowa
	ḢWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ḡoka	ḡukala		


## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	U ṭavha mbeu			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	luvha			







## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /s/buguni yaḽu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			




## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>sase</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tila
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /t/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>    <p>tumula                      tiba                      temba</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tiba         </div> <div style="text-align: center;">  teta         </div> </div>			






## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	Kukukwana ku tswuku.			

## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	Kukukwana khu tshi khou Ḳa.			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tumula</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>temba</p> </div> </div>			


## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḡa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>teta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tiba</p> </div> </div>			

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	U ṭavha mbeu			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	luvha			







## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /s/buguni yaḽu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2



	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>sase</p>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tila
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /t/ Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>    <p>tumula                      tiba                      temba</p>			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tiba         </div> <div style="text-align: center;">  teta         </div> </div>			






## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	Kukukwana ku tswuku.			



## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	Kukukwana khu tshi khou Ḳa.			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		tumula		temba	

## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḡa	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		teta		tiba	

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	U ṭavha mbeu			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	luvha			







## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /s/buguni yaḽu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			




## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>sase</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tila
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /t/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>    <p>tumula                      tiba                      temba</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tiba         </div> <div style="text-align: center;">  teta         </div> </div>			






## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	Kukukwana ku tswuku.			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	Kukukwana khu tshi khou Ḳa.			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tumula</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>temba</p> </div> </div>			


## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḡa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>teta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tiba</p> </div> </div>			

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		n̄ama	n̄ula	n̄oka	n̄owa
	ÑWALANI	U ṭavha mbeu			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		n̄ama	n̄ula	n̄oka	n̄owa
	ÑWALANI	luvha			







## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /s/buguni yaḽu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2



	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>sase</p>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tila
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /t/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>    <p>tumula                      tiba                      temba</p>			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tiba                 </div> <div style="text-align: center;">  teta                 </div> </div>			






## ḲAVHUṂA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	Kukukwana ku tswuku.			



## ḲAVHUṂA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	Kukukwana khu tshi khou Ḳa.			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tumula</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>temba</p> </div> </div>			

## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḡa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>teta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tiba</p> </div> </div>			

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	U ṭavha mbeu			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	luvha			







## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /s/buguni yaḽu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			




## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>sase</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tila
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /t/. Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>tumula</p>  <p>tiba</p>  <p>temba</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tiba         </div> <div style="text-align: center;">  teta         </div> </div>			






## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	Kukukwana ku tswuku.			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	Kukukwana khu tshi khou Ḳa.			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḷare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tumula</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>temba</p> </div> </div>			


## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḡa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḷare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>teta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tiba</p> </div> </div>			

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	U ṭavha mbeu			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	luvha			







## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /s/buguni yaḽu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2



	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>sase</p>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tila
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /t/. Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>    <p>tumula                      tiba                      temba</p>			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tiba         </div> <div style="text-align: center;">  teta         </div> </div>			






## ḲAVHUṂA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	Kukukwana ku tswuku.			



## ḲAVHUṂA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	Kukukwana khu tshi khou Ḳa.			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tumula</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>temba</p> </div> </div>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḡa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>teta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tiba</p> </div> </div>			

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		n̄ama	n̄ula	n̄oka	n̄owa
	ÑWALANI	U ṭavha mbeu			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		n̄ama	n̄ula	n̄oka	n̄owa
	ÑWALANI	luvha			







## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /s/buguni yaḽu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			




## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>sase</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tila
	ṄWALANI	<p>Olanj ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /t/ Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>    <p>tumula                      tiba                      temba</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tiba         </div> <div style="text-align: center;">  teta         </div> </div>			






## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	Kukukwana ku tswuku.			

## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	Kukukwana khu tshi khou Ḳa.			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tumula</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>temba</p> </div> </div>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḡa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>teta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tiba</p> </div> </div>			

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	U ṭavha mbeu			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	luvha			







## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /s/buguni yaḽu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2



	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>sase</p>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tila
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /t/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>    <p>tumula                      tiba                      temba</p>			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tiba         </div> <div style="text-align: center;">  teta         </div> </div>			






## ḲAVHUṂA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	Kukukwana ku tswuku.			



## ḲAVHUṂA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	Kukukwana khu tshi khou Ḳa.			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tumula</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>temba</p> </div> </div>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḡa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>teta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tiba</p> </div> </div>			



## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	U ṭavha mbeu			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	luvha			







## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /s/buguni yaḽu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			




## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>sase</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tila
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu zwi no thoma nga /t/ Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>    <p>tumula                      tiba                      temba</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tiba         </div> <div style="text-align: center;">  teta         </div> </div>			






## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	Kukukwana ku tswuku.			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	Kukukwana khu tshi khou Ḳa.			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tumula</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>temba</p> </div> </div>			


## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḡa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>teta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tiba</p> </div> </div>			

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		n̄ama	n̄ula	n̄oka	n̄owa
	ÑWALANI	U ṭavha mbeu			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		n̄ama	n̄ula	n̄oka	n̄owa
	ÑWALANI	luvha			







## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /s/buguni yaḽu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  s         </div> <div style="text-align: center;">  s         </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2



	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>sase</p>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tila
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /t/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>    <p>tumula                      tiba                      temba</p>			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tiba         </div> <div style="text-align: center;">  teta         </div> </div>			






## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	Kukukwana ku tswuku.			



## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	Kukukwana khu tshi khou Ḳa.			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tumula</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>temba</p> </div> </div>			

## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḡa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>teta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tiba</p> </div> </div>			

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	U ṭavha mbeu			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	luvha			







## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /s/buguni yaḽu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			




## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>sase</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tila
	ṄWALANI	<p>Olanj ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu zwi no thoma nga /t/ Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>    <p>tumula                      tiba                      temba</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tiba         </div> <div style="text-align: center;">  teta         </div> </div>			






## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	Kukukwana ku tswuku.			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	Kukukwana khu tshi khou Ḳa.			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		tumula		temba	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḡa	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		teta		tiba	

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	U ṭavha mbeu			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	luvha			







## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /s/buguni yaḽu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2



	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>sase</p>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tila
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /t/ Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>    <p>tumula                      tiba                      temba</p>			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tiba         </div> <div style="text-align: center;">  teta         </div> </div>			






## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	Kukukwana ku tswuku.			



## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	Kukukwana khu tshi khou Ḳa.			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tumula</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>temba</p> </div> </div>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḡa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>teta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tiba</p> </div> </div>			



## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	U ṭavha mbeu			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	luvha			







## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /s/buguni yaḽu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			




## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>sase</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tila
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /t/. Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>    <p>tumula                      tiba                      temba</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tiba         </div> <div style="text-align: center;">  teta         </div> </div>			






## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	Kukukwana ku tswuku.			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	Kukukwana khu tshi khou Ḳa.			


## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tumula</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>temba</p> </div> </div>			



## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḡa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>teta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tiba</p> </div> </div>			

### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	U ṭavha mbeu			





### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	luvha			







### LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /s/buguni yaḽu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2



	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>sase</p>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tila
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /t/ Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>    <p>tumula                      tiba                      temba</p>			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tiba         </div> <div style="text-align: center;">  teta         </div> </div>			






## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	Kukukwana ku tswuku.			



## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	Kukukwana khu tshi khou Ḳa.			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		tumula		temba	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḡa	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		teta		tiba	

### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	U ṭavha mbeu			





### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	luvha			







### LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /s/buguni yaḽu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			




## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>sase</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tila
	ṄWALANI	<p>Olanj ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /t/ Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>    <p>tumula                      tiba                      temba</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tiba         </div> <div style="text-align: center;">  teta         </div> </div>			






## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	Kukukwana ku tswuku.			

## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	Kukukwana khu tshi khou Ḳa.			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tumula</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>temba</p> </div> </div>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḡa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>teta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tiba</p> </div> </div>			

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	U ṭavha mbeu			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	luvha			







## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /s/buguni yaḽu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2



	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>sase</p>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tila
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /t/ Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>    <p>tumula                      tiba                      temba</p>			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tiba         </div> <div style="text-align: center;">  teta         </div> </div>			






## ḲAVHUṂA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	Kukukwana ku tswuku.			



## ḲAVHUṂA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	Kukukwana khu tshi khou Ḳa.			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		tumula		temba	

## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḡa	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		teta		tiba	

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	U ṭavha mbeu			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	luvha			







## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /s/buguni yaḽu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			




## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>sase</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tila
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /t/. Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>    <p>tumula                      tiba                      temba</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tiba         </div> <div style="text-align: center;">  teta         </div> </div>			






## ḲAVHUṂA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	Kukukwana ku tswuku.			

## ḲAVHUṂA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	Kukukwana khu tshi khou Ḳa.			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tumula</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>temba</p> </div> </div>			


## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḡa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>teta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tiba</p> </div> </div>			

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		n̄ama	n̄ula	n̄oka	n̄owa
	ÑWALANI	U ṭavha mbeu			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		n̄ama	n̄ula	n̄oka	n̄owa
	ÑWALANI	luvha			







## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /s/buguni yaḽu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2



	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>sase</p>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tila
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /t/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>    <p>tumula                      tiba                      temba</p>			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tiba         </div> <div style="text-align: center;">  teta         </div> </div>			






## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	Kukukwana ku tswuku.			



## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	Kukukwana khu tshi khou Ḳa.			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tumula</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>temba</p> </div> </div>			

## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḡa	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>teta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tiba</p> </div> </div>			

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	U ṭavha mbeu			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		ṇama	ṇula	ṇoka	ṇowa
	ÑWALANI	luvha			







## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /s/buguni yaḽu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			




## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>sase</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tila
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu zwi no thoma nga /t/. Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>    <p>tumula                      tiba                      temba</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tiba         </div> <div style="text-align: center;">  teta         </div> </div>			






## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	Kukukwana ku tswuku.			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	Kukukwana khu tshi khou Ḳa.			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		tumula		temba	


## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḡa	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		teta		tiba	

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		n̄ama	n̄ula	n̄oka	n̄owa
	ÑWALANI	U ṭavha mbeu			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	nona	naka	nola	nipi
		n̄ama	n̄ula	n̄oka	n̄owa
	ÑWALANI	luvha			







## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /s/buguni yaḽu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2



	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	s	s	s	s
		sase	sema	sima	sumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>sase</p>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	<p>Olanj ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /t/ Ñwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>    <p>tumula                      tiba                      temba</p>			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	t	t	t	t
		tata	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tiba         </div> <div style="text-align: center;">  teta         </div> </div>			






## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	Kukukwana ku tswuku.			



## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṭavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ḲWALANI	Kukukwana khu tshi khou Ḳa.			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tumula	teta	tota	tiba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		tumula		temba	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	nnyi	ano	nthusa
		U ṡavha			
	BULANI ZWI PFALE	kola	kuma	kera	kopa
		pala	pima	paḡa	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		teta		tiba	





## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Tshifanyiso tsha mutukana a tshi khou imba			




## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Musidzana a tshi khou sumba tshithu			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /w/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 w			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		wulu		wina	




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /x/. Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		x		x	




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 xuxuxu			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	Khwezi a tshi khou ṭavha mbeu.			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	Khwezi a tshi khou ṭola zwimedzwa zwawe.			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		wina		wulu	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		xoxo		xuxuxu	





## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>h</sup> la	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Tshifanyiso tsha mutukana a tshi khou imba			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>h</sup> la	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Musidzana a tshi khou sumba tshithu			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>h</sup> la	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /w/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 w			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		wulu		wina	

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu zwi no thoma nga /x/. Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		x		x	






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>xuxuxu</p>			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	<p>Khwezi a tshi khou ṭavha mbeu.</p>			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	<p>Khwezi a tshi khou ṭola zwimedzwa zwawe.</p>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		wina		wulu	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		xoxo		xuxuxu	





## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Tshifanyiso tsha mutukana a tshi khou imba			




## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Musidzana a tshi khou sumba tshithu			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /w/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 w			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		wulu		wina	




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /x/. Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		x		x	




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		xuxuxu			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	Khwezi a tshi khou ṭavha mbeu.			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	Khwezi a tshi khou ṭola zwimedzwa zwawe.			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		wina		wulu	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		xoxo		xuxuxu	





## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>h</sup> la	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Tshifanyiso tsha mutukana a tshi khou imba			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>h</sup> la	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Musidzana a tshi khou sumba tshithu			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>h</sup> la	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /w/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 w			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		wulu		wina	

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /x/. Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		x		x	






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>xuxuxu</p>			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	<p>Khwezi a tshi khou ṭavha mbeu.</p>			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	<p>Khwezi a tshi khou ṭola zwimedzwa zwawe.</p>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		wina		wulu	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		xoxo		xuxuxu	





## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Tshifanyiso tsha mutukana a tshi khou imba			




## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Musidzana a tshi khou sumba tshithu			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /w/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 w			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		wulu		wina	




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /x/. Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					
		x		x	




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		xuxuxu			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	Khwezi a tshi khou ṭavha mbeu.			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	Khwezi a tshi khou ṭola zwimedzwa zwawe.			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		wina		wulu	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		xoxo		xuxuxu	





## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Tshifanyiso tsha mutukana a tshi khou imba			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Musidzana a tshi khou sumba tshithu			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /w/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 w			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		wulu		wina	

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /x/. Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		x		x	






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		xuxuxu			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	Khwezi a tshi khou ṭavha mbeu.			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	Khwezi a tshi khou ṭola zwimedzwa zwawe.			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		wina		wulu	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		xoxo		xuxuxu	





## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Tshifanyiso tsha mutukana a tshi khou imba			




## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Musidzana a tshi khou sumba tshithu			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /w/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 w			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>wulu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>wina</p> </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /x/. Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>xuxuxu</p>			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	<p>Khwezi a tshi khou ṭavha mbeu.</p>			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	<p>Khwezi a tshi khou ṭola zwimedzwa zwawe.</p>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		wina		wulu	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		xoxo		xuxuxu	





## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>h</sup> la	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Tshifanyiso tsha mutukana a tshi khou imba			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>h</sup> la	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Musidzana a tshi khou sumba tshithu			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>h</sup> la	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /w/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 w			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		wulu		wina	

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /x/. Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		x		x	






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 xuxuxu			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	Khwezi a tshi khou ṭavha mbeu.			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	Khwezi a tshi khou ṭola zwimedzwa zwawe.			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		wina		wulu	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		xoxo		xuxuxu	





## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>h</sup> la	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Tshifanyiso tsha mutukana a tshi khou imba			




## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>h</sup> la	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Musidzana a tshi khou sumba tshithu			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>h</sup> la	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /w/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 w			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>wulu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>wina</p> </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /x/. Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 xuxuxu			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	Khwezi a tshi khou ṭavha mbeu.			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	Khwezi a tshi khou ṭola zwimedzwa zwawe.			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		wina		wulu	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		xoxo		xuxuxu	





## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Tshifanyiso tsha mutukana a tshi khou imba			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Musidzana a tshi khou sumba tshithu			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /w/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 w			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		wulu		wina	

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu zwi no thoma nga /x/. Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					
		x		x	






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		xuxuxu			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	Khwezi a tshi khou ṭavha mbeu.			





## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	Khwezi a tshi khou ṭola zwimedzwa zwawe.			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		wina		wulu	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		xoxo		xuxuxu	





## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>h</sup> la	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Tshifanyiso tsha mutukana a tshi khou imba			




## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>h</sup> la	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Musidzana a tshi khou sumba tshithu			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>h</sup> la	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /w/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 w			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḡu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		wulu		wina	




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /x/. Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		x		x	




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>xuxuxu</p>			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	<p>Khwezi a tshi khou ṭavha mbeu.</p>			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	<p>Khwezi a tshi khou ṭola zwimedzwa zwawe.</p>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		wina		wulu	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		xoxo		xuxuxu	





## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>h</sup> la	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Tshifanyiso tsha mutukana a tshi khou imba			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>h</sup> la	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Musidzana a tshi khou sumba tshithu			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>h</sup> la	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /w/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 w			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḡu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		wulu		wina	

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /x/. Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		x		x	






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 xuxuxu			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	Khwezi a tshi khou ṭavha mbeu.			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	Khwezi a tshi khou ṭola zwimedzwa zwawe.			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		wina		wulu	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		xoxo		xuxuxu	





## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Tshifanyiso tsha mutukana a tshi khou imba			




## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Musidzana a tshi khou sumba tshithu			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /w/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 w			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		wulu		wina	




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /x/. Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		x		x	




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>xuxuxu</p>			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	<p>Khwezi a tshi khou ṭavha mbeu.</p>			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	<p>Khwezi a tshi khou ṭola zwimedzwa zwawe.</p>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		wina		wulu	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		xoxo		xuxuxu	





## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Tshifanyiso tsha mutukana a tshi khou imba			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Musidzana a tshi khou sumba tshithu			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /w/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 w			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		wulu		wina	

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /x/. Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		x		x	






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 xuxuxu			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	Khwezi a tshi khou ṭavha mbeu.			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	Khwezi a tshi khou ṭola zwimedzwa zwawe.			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		wina		wulu	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		xoxo		xuxuxu	





## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Tshifanyiso tsha mutukana a tshi khou imba			




## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Musidzana a tshi khou sumba tshithu			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /w/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 w			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>wulu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>wina</p> </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /x/. Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 xuxuxu			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	Khwezi a tshi khou ṭavha mbeu.			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	Khwezi a tshi khou ṭola zwimedzwa zwawe.			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		wina		wulu	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		xoxo		xuxuxu	





## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Tshifanyiso tsha mutukana a tshi khou imba			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Musidzana a tshi khou sumba tshithu			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /w/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 w			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		wulu		wina	

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /x/. Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		x		x	






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		xuxuxu			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	Khwezi a tshi khou ṭavha mbeu.			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	Khwezi a tshi khou ṭola zwimedzwa zwawe.			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		wina		wulu	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		xoxo		xuxuxu	





## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>h</sup> la	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Tshifanyiso tsha mutukana a tshi khou imba			




## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>h</sup> la	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Musidzana a tshi khou sumba tshithu			






## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>h</sup> la	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /w/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 w			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḡu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		wulu		wina	




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /x/. Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		x		x	




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>xuxuxu</p>			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	<p>Khwezi a tshi khou ṭavha mbeu.</p>			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	<p>Khwezi a tshi khou ṭola zwimedzwa zwawe.</p>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		wina		wulu	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		xoxo		xuxuxu	





## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>h</sup> la	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Tshifanyiso tsha mutukana a tshi khou imba			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>h</sup> la	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Musidzana a tshi khou sumba tshithu			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>h</sup> la	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /w/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 w			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		wulu		wina	

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /x/. Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		x		x	






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>xuxuxu</p>			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	<p>Khwezi a tshi khou ṭavha mbeu.</p>			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	<p>Khwezi a tshi khou ṭola zwimedzwa zwawe.</p>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		wina		wulu	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		xoxo		xuxuxu	





## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>h</sup> la	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Tshifanyiso tsha mutukana a tshi khou imba			




## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>h</sup> la	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Musidzana a tshi khou sumba tshithu			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>h</sup> la	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /w/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 w			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		wulu		wina	




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /x/. Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		x		x	




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>xuxuxu</p>			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	<p>Khwezi a tshi khou ṭavha mbeu.</p>			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	<p>Khwezi a tshi khou ṭola zwimedzwa zwawe.</p>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	tola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		wina		wulu	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	tola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		xoxo		xuxuxu	





## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Tshifanyiso tsha mutukana a tshi khou imba			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba
		tata	teta	tota	tila
	ÑWALANI	Musidzana a tshi khou sumba tshithu			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	do	to <sup>l</sup> a	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /w/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 w			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	w	w	w	
		wawe	wina	wela	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		wulu		wina	

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /x/. Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		x		x	






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	x	x	x	
		xaxara	xoxo	xuxuxu	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 xuxuxu			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	Khwezi a tshi khou ṭavha mbeu.			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṭola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ḲWALANI	Khwezi a tshi khou ṭola zwimedzwa zwawe.			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		wina		wulu	

## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ṡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		xoxo		xuxuxu	




# HOME LANGUAGE TSHIVENDA

VHEGE 5




## GIREIDI 1 THEMO 2

## BAMMBIRI LA MUSHUMO

### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ÑWALANI	Phukha ine na u funesa.			

### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	call
		xaxara	xoxo	xuxuxu	mall
	ÑWALANI	Phukha ine na i vhenga.			






### LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u		phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /v/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vula         </div> <div style="text-align: center;">  vumba         </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y	y	
		yo-yo	yelana	yogathi	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /y/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  y         </div> <div style="text-align: center;">  y         </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y		
		yogathi	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	tshugulu			





## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelanan		
	ḲWALANI	mme a Munene			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>via</p> </div> </div>			

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		vusa	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vusa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			




# HOME LANGUAGE TSHIVENDA

VHEGE 5




## GIREIDI 1 THEMO 2

## BAMMBIRI LA MUSHUMO

### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ÑWALANI	Phukha ine na u funesa.			

### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	call
		xaxara	xoxo	xuxuxu	mall
	ÑWALANI	Phukha ine na i vhenga.			






### LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u		phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /v/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vula         </div> <div style="text-align: center;">  vumba         </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y	y	
		yo-yo	yelana	yogathi	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /y/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  y         </div> <div style="text-align: center;">  y         </div> </div>			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y		
		yogathi	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	tshugulu			



## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelanan		
	ḲWALANI	mme a Munene			



## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>via</p> </div> </div>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		vusa	yelana		
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vusa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ÑWALANI	Phukha ine na u funesa.			

## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	call
		xaxara	xoxo	xuxuxu	mall
	ÑWALANI	Phukha ine na i vhenga.			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u		phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /v/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vula         </div> <div style="text-align: center;">  vumba         </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y	y	
		yo-yo	yelana	yogathi	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /y/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  y         </div> <div style="text-align: center;">  y         </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y		
		yogathi	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	tshugulu			





## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelanan		
	ḲWALANI	mme a Munene			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>via</p> </div> </div>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		vusa	yelana		
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vusa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ÑWALANI	Phukha ine na u funesa.			

## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	call
		xaxara	xoxo	xuxuxu	mall
	ÑWALANI	Phukha ine na i vhenga.			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u		phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /v/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vula</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vumba</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y	y	
		yo-yo	yelana	yogathi	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /y/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> </div>			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y		
		yogathi	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  yo-yo         </div> <div style="text-align: center;">  yelana         </div> </div>			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	tshugulu			



## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelanan		
	ḲWALANI	mme a Munene			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>via</p> </div> </div>			




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		vusa	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vusa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			

### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ÑWALANI	Phukha ine na u funesa.			

### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	call
		xaxara	xoxo	xuxuxu	mall
	ÑWALANI	Phukha ine na i vhenga.			






### LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u		phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /v/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> </div>			

## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vula         </div> <div style="text-align: center;">  vumba         </div> </div>			




## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y	y	
		yo-yo	yelana	yogathi	
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /y/ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  y         </div> <div style="text-align: center;">  y         </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y		
		yogathi	yelana		
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  yo-yo         </div> <div style="text-align: center;">  yelana         </div> </div>			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ÑWALANI	tshugulu			





## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelanan		
	ÑWALANI	mme a Munene			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>via</p> </div> </div>			




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		vusa	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vusa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			

### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ÑWALANI	Phukha ine na u funesa.			

### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	call
		xaxara	xoxo	xuxuxu	mall
	ÑWALANI	Phukha ine na i vhenga.			






### LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u		phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /v/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vula         </div> <div style="text-align: center;">  vumba         </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y	y	
		yo-yo	yelana	yogathi	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /y/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  y         </div> <div style="text-align: center;">  y         </div> </div>			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y		
		yogathi	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  yo-yo         </div> <div style="text-align: center;">  yelana         </div> </div>			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	tshugulu			



## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelanan		
	ḲWALANI	mme a Munene			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>via</p> </div> </div>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		vusa	yelana		
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vusa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			

### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ÑWALANI	Phukha ine na u funesa.			

### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	call
		xaxara	xoxo	xuxuxu	mall
	ÑWALANI	Phukha ine na i vhenga.			






### LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u		phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /v/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> </div>			

## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vula         </div> <div style="text-align: center;">  vumba         </div> </div>			




## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y	y	
		yo-yo	yelana	yogathi	
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /y/ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  y         </div> <div style="text-align: center;">  y         </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y		
		yogathi	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  yo-yo         </div> <div style="text-align: center;">  yelana         </div> </div>			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	tshugulu			





## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelanan		
	ḲWALANI	mme a Munene			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>via</p> </div> </div>			

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		vusa	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vusa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			




# HOME LANGUAGE TSHIVENDA

VHEGE 5




## GIREIDI 1 THEMO 2

## BAMMBIRI LA MUSHUMO

### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ÑWALANI	Phukha ine na u funesa.			

### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	call
		xaxara	xoxo	xuxuxu	mall
	ÑWALANI	Phukha ine na i vhenga.			






### LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u		phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /v/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vula</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vumba</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y	y	
		yo-yo	yelana	yogathi	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /y/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> </div>			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y		
		yogathi	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  yo-yo         </div> <div style="text-align: center;">  yelana         </div> </div>			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	tshugulu			



## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelanan		
	ḲWALANI	mme a Munene			



## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>via</p> </div> </div>			




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		vusa	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vusa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ÑWALANI	Phukha ine na u funesa.			

## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	call
		xaxara	xoxo	xuxuxu	mall
	ÑWALANI	Phukha ine na i vhenga.			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u		phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /v/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vula</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vumba</p> </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y	y	
		yo-yo	yelana	yogathi	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /y/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>y</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y		
		yogathi	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	tshugulu			





## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelanan		
	ḲWALANI	mme a Munene			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>via</p> </div> </div>			




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		vusa	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vusa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ÑWALANI	Phukha ine na u funesa.			

## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	call
		xaxara	xoxo	xuxuxu	mall
	ÑWALANI	Phukha ine na i vhenga.			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u		phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /v/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vula         </div> <div style="text-align: center;">  vumba         </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y	y	
		yo-yo	yelana	yogathi	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /y/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  y         </div> <div style="text-align: center;">  y         </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y		
		yogathi	yelana		
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ÑWALANI	tshugulu			



## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelanan		
	ÑWALANI	mme a Munene			



## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>via</p> </div> </div>			




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		vusa	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vusa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ÑWALANI	Phukha ine na u funesa.			

## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	call
		xaxara	xoxo	xuxuxu	mall
	ÑWALANI	Phukha ine na i vhenga.			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u		phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /v/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> </div>			

## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vula         </div> <div style="text-align: center;">  vumba         </div> </div>			




## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y	y	
		yo-yo	yelana	yogathi	
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /y/ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  y         </div> <div style="text-align: center;">  y         </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y		
		yogathi	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  yo-yo         </div> <div style="text-align: center;">  yelana         </div> </div>			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	tshugulu			





## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelanan		
	ḲWALANI	mme a Munene			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>via</p> </div> </div>			




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		vusa	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vusa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ÑWALANI	Phukha ine na u funesa.			

## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	call
		xaxara	xoxo	xuxuxu	mall
	ÑWALANI	Phukha ine na i vhenga.			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u		phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /v/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vula         </div> <div style="text-align: center;">  vumba         </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y	y	
		yo-yo	yelana	yogathi	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /y/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  y         </div> <div style="text-align: center;">  y         </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y		
		yogathi	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  yo-yo         </div> <div style="text-align: center;">  yelana         </div> </div>			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	tshugulu			



## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelanan		
	ḲWALANI	mme a Munene			



## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>via</p> </div> </div>			




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		vusa	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vusa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ÑWALANI	Phukha ine na u funesa.			

## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	call
		xaxara	xoxo	xuxuxu	mall
	ÑWALANI	Phukha ine na i vhenga.			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u		phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /v/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vula         </div> <div style="text-align: center;">  vumba         </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y	y	
		yo-yo	yelana	yogathi	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /y/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  y         </div> <div style="text-align: center;">  y         </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y		
		yogathi	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	tshugulu			





## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelanan		
	ḲWALANI	mme a Munene			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>via</p> </div> </div>			




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		vusa	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vusa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			

### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ÑWALANI	Phukha ine na u funesa.			

### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	call
		xaxara	xoxo	xuxuxu	mall
	ÑWALANI	Phukha ine na i vhenga.			






### LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u		phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /v/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vula         </div> <div style="text-align: center;">  vumba         </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y	y	
		yo-yo	yelana	yogathi	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /y/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  y         </div> <div style="text-align: center;">  y         </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y		
		yogathi	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  yo-yo         </div> <div style="text-align: center;">  yelana         </div> </div>			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	tshugulu			



## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelanan		
	ḲWALANI	mme a Munene			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>via</p> </div> </div>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		vusa	yelana		
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vusa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ÑWALANI	Phukha ine na u funesa.			

## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	call
		xaxara	xoxo	xuxuxu	mall
	ÑWALANI	Phukha ine na i vhenga.			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u		phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /v/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vula         </div> <div style="text-align: center;">  vumba         </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y	y	
		yo-yo	yelana	yogathi	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /y/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  y         </div> <div style="text-align: center;">  y         </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y		
		yogathi	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	tshugulu			





## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelanan		
	ḲWALANI	mme a Munene			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>via</p> </div> </div>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		vusa	yelana		
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vusa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ÑWALANI	Phukha ine na u funesa.			

## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	call
		xaxara	xoxo	xuxuxu	mall
	ÑWALANI	Phukha ine na i vhenga.			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u		phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /v/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vula         </div> <div style="text-align: center;">  vumba         </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y	y	
		yo-yo	yelana	yogathi	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /y/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  y         </div> <div style="text-align: center;">  y         </div> </div>			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y		
		yogathi	yelana		
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  yo-yo         </div> <div style="text-align: center;">  yelana         </div> </div>			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ÑWALANI	tshugulu			



## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelanan		
	ÑWALANI	mme a Munene			



## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>via</p> </div> </div>			




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		vusa	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vusa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ÑWALANI	Phukha ine na u funesa.			

## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	call
		xaxara	xoxo	xuxuxu	mall
	ÑWALANI	Phukha ine na i vhenga.			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u		phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /v/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vula         </div> <div style="text-align: center;">  vumba         </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y	y	
		yo-yo	yelana	yogathi	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /y/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  y         </div> <div style="text-align: center;">  y         </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y		
		yogathi	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  yo-yo         </div> <div style="text-align: center;">  yelana         </div> </div>			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	tshugulu			





## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelanan		
	ḲWALANI	mme a Munene			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>via</p> </div> </div>			




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		vusa	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vusa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			

### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ÑWALANI	Phukha ine na u funesa.			

### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	call
		xaxara	xoxo	xuxuxu	mall
	ÑWALANI	Phukha ine na i vhenga.			






### LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u		phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /v/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> </div>			

## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vula         </div> <div style="text-align: center;">  vumba         </div> </div>			

## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱰᱤ 1




	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y	y	
		yo-yo	yelana	yogathi	
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /y/ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  y         </div> <div style="text-align: center;">  y         </div> </div>			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y		
		yogathi	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	tshugulu			



## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelanan		
	ḲWALANI	mme a Munene			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>via</p> </div> </div>			

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		vusa	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vusa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			




# HOME LANGUAGE TSHIVENDA

VHEGE 5




## GIREIDI 1 THEMO 2

## BAMMBIRI LA MUSHUMO

### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ÑWALANI	Phukha ine na u funesa.			

### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	call
		xaxara	xoxo	xuxuxu	mall
	ÑWALANI	Phukha ine na i vhenga.			






### LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u		phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /v/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> </div>			

## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vula                 </div> <div style="text-align: center;">  vumba                 </div> </div>			




## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y	y	
		yo-yo	yelana	yogathi	
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /y/ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  y                 </div> <div style="text-align: center;">  y                 </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y		
		yogathi	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	tshugulu			





## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelanan		
	ḲWALANI	mme a Munene			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>via</p> </div> </div>			

## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		vusa	yelana		
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vusa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			




# HOME LANGUAGE TSHIVENDA

VHEGE 5




## GIREIDI 1 THEMO 2

## BAMMBIRI LA MUSHUMO

### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	xuxuxu
		xaxara	xoxo		
	ÑWALANI	Phukha ine na u funesa.			

### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	call
		xaxara	xoxo	xuxuxu	mall
	ÑWALANI	Phukha ine na i vhenga.			






### LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u		phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /v/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>v</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	v	v	v	v
		vorosi	vula	veta	vumba
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vula         </div> <div style="text-align: center;">  vumba         </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y	y	
		yo-yo	yelana	yogathi	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /y/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  y         </div> <div style="text-align: center;">  y         </div> </div>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	y	y		
		yogathi	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  yo-yo         </div> <div style="text-align: center;">  yelana         </div> </div>			

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	tshugulu			



## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelanan		
	ḲWALANI	mme a Munene			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		yo-yo	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>yo-yo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>via</p> </div> </div>			

## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	tea u	tsireledza	phukha
		dzashu			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via
		vusa	yelana		
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vusa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>yelana</p> </div> </div>			






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yogathi	via		
	ÑWALANI	Phukha ya daka			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yo-yo	yelana		
	ÑWALANI	Phukha dza bulasini			

## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /z/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z         </div> <div style="text-align: center;">  z         </div> </div>			





## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZOZO			

## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /zw/ Ñwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZW			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>zwimba</p>			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	zipi			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	rokho			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		zozo		zwienda	

## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		zipi		zwimba	






### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yogathi	via		
	ÑWALANI	Phukha ya daka			





### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yo-yo	yelana		
	ÑWALANI	Phukha dza bulasini			




### LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /z/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z             </div> <div style="text-align: center;">  z             </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2





	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZOZO			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /zw/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZW			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>zwimba</p>			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	zipi			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	rokho			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		zozo		zwienda	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		zipi		zwimba	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yogathi	via		
	ÑWALANI	Phukha ya daka			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yo-yo	yelana		
	ÑWALANI	Phukha dza bulasini			

## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /z/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z         </div> <div style="text-align: center;">  z         </div> </div>			





## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZOZO			

## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /zw/ Ñwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZW			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>zwimba</p>			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	zipi			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	rokho			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		zozo		zwienda	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		zipi		zwimba	






### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yogathi	via		
	ÑWALANI	Phukha ya daka			





### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yo-yo	yelana		
	ÑWALANI	Phukha dza bulasini			




### LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /z/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z             </div> <div style="text-align: center;">  z             </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2





	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZOZO			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /zw/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZW			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>zwimba</p>			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	zipi			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	rokho			



## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		zozo		zwienda	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		zipi		zwimba	






### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yogathi	via		
	ÑWALANI	Phukha ya daka			





### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yo-yo	yelana		
	ÑWALANI	Phukha dza bulasini			

### LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /z/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z             </div> <div style="text-align: center;">  z             </div> </div>			





## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZOZO			

## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /zw/ Ñwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZW			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>zwimba</p>			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	zipi			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	rokho			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 zozo	 zwienda		



## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 zipi	 zwimba		






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yogathi	via		
	ÑWALANI	Phukha ya daka			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yo-yo	yelana		
	ÑWALANI	Phukha dza bulasini			





## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /z/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z         </div> <div style="text-align: center;">  z         </div> </div>			

## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ 2





	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZOZO			

## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /zw/ Ñwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZW			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>zwimba</p>			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	zipi			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	rokho			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		zozo		zwienda	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		zipi		zwimba	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yogathi	via		
	ÑWALANI	Phukha ya daka			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yo-yo	yelana		
	ÑWALANI	Phukha dza bulasini			





## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /z/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z         </div> <div style="text-align: center;">  z         </div> </div>			





## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZOZO			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /zw/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZW			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>zwimba</p>			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	zipi			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	rokho			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		zozo		zwienda	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		zipi		zwimba	






### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yogathi	via		
	ÑWALANI	Phukha ya daka			





### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yo-yo	yelana		
	ÑWALANI	Phukha dza bulasini			




### LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /z/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z             </div> <div style="text-align: center;">  z             </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2





	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZOZO			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /zw/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZW			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>zwimba</p>			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	zipi			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	rokho			



## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		zozo		zwienda	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		zipi		zwimba	






### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yogathi	via		
	ÑWALANI	Phukha ya daka			





### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yo-yo	yelana		
	ÑWALANI	Phukha dza bulasini			





### LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /z/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z             </div> <div style="text-align: center;">  z             </div> </div>			





## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZOZO			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /zw/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZW			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>zwimba</p>			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	zipi			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	rokho			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		zozo		zwienda	



## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		zipi		zwimba	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yogathi	via		
	ÑWALANI	Phukha ya daka			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yo-yo	yelana		
	ÑWALANI	Phukha dza bulasini			





## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /z/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z         </div> <div style="text-align: center;">  z         </div> </div>			

## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ 2





	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZOZO			

## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /zw/ Ñwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZW			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>zwimba</p>			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	zipi			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	rokho			



## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		zozo		zwienda	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		zipi		zwimba	






### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yogathi	via		
	ÑWALANI	Phukha ya daka			





### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yo-yo	yelana		
	ÑWALANI	Phukha dza bulasini			

### LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /z/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z             </div> <div style="text-align: center;">  z             </div> </div>			





## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZOZO			

## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /zw/ Ñwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZW			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>zwimba</p>			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	zipi			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	rokho			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		zozo		zwienda	



## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ṄWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		zipi		zwimba	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yogathi	via		
	ÑWALANI	Phukha ya daka			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yo-yo	yelana		
	ÑWALANI	Phukha dza bulasini			




## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /z/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z         </div> <div style="text-align: center;">  z         </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2





	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZOZO			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /zw/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZW			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>zwimba</p>			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	zipi			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	rokho			



## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		zozo		zwienda	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		zipi		zwimba	






### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yogathi	via		
	ÑWALANI	Phukha ya daka			





### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yo-yo	yelana		
	ÑWALANI	Phukha dza bulasini			





### LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /z/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z             </div> <div style="text-align: center;">  z             </div> </div>			





## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZOZO			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /zw/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZW			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>zwimba</p>			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	zipi			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	rokho			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		zozo		zwienda	



## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		zipi		zwimba	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yogathi	via		
	ÑWALANI	Phukha ya daka			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yo-yo	yelana		
	ÑWALANI	Phukha dza bulasini			




## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /z/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z         </div> <div style="text-align: center;">  z         </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2





	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZOZO			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /zw/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZW			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>zwimba</p>			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	zipi			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	rokho			



## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		zozo		zwienda	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		zipi		zwimba	






### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yogathi	via		
	ÑWALANI	Phukha ya daka			





### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yo-yo	yelana		
	ÑWALANI	Phukha dza bulasini			





### LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /z/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z             </div> <div style="text-align: center;">  z             </div> </div>			





## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZOZO			

## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /zw/ Ñwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZW			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>zwimba</p>			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	zipi			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	rokho			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		zozo		zwienda	



## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		zipi		zwimba	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yogathi	via		
	ÑWALANI	Phukha ya daka			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yo-yo	yelana		
	ÑWALANI	Phukha dza bulasini			

## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /z/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z         </div> <div style="text-align: center;">  z         </div> </div>			

## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ 2





	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZOZO			

## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /zw/ Ñwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZW			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>zwimba</p>			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	zipi			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	rokho			



## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		zozo		zwienda	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		zipi		zwimba	






### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yogathi	via		
	ÑWALANI	Phukha ya daka			





### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yo-yo	yelana		
	ÑWALANI	Phukha dza bulasini			





### LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /z/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z             </div> <div style="text-align: center;">  z             </div> </div>			





## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZOZO			

## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /zw/ Ñwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZW			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>zwimba</p>			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	zipi			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	rokho			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		zozo		zwienda	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		zipi		zwimba	






### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yogathi	via		
	ÑWALANI	Phukha ya daka			





### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yo-yo	yelana		
	ÑWALANI	Phukha dza bulasini			

### LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /z/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z             </div> <div style="text-align: center;">  z             </div> </div>			

## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ 2





	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZOZO			

## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /zw/ Ñwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZW			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>zwimba</p>			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	zipi			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	rokho			



## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		zozo		zwienda	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		zipi		zwimba	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yogathi	via		
	ÑWALANI	Phukha ya daka			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yo-yo	yelana		
	ÑWALANI	Phukha dza bulasini			





## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /z/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z         </div> <div style="text-align: center;">  z         </div> </div>			





## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZOZO			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /zw/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZW			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>zwimba</p>			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	zipi			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	rokho			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		zozo		zwienda	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		zipi		zwimba	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yogathi	via		
	ÑWALANI	Phukha ya daka			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	vumba
		yo-yo	yelana		
	ÑWALANI	Phukha dza bulasini			

## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /z/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z         </div> <div style="text-align: center;">  z         </div> </div>			

## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2





	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	z	z	z	z
		zipi	zigizaka	zozo	zuwa
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZOZO			

## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /zw/ Ñwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 ZW			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zw	zw	zw	zw
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>zwimba</p>			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	zipi			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ndi	ḡo	ḡola	mbeu
		yanga			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	rokho			




## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		zozo		zwienda	




## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	wulu	ri	tou	i
		pomba			
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		zipi		zwimba	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u funesa			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u vhengesa			





## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /r/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					
		r		r	

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
		 <p>rula</p>		 <p>rama</p>	




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu zwi no thoma nga /bv/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
		 <p>bv</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siphelo			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siya			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	ruma
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvani		rula	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula		rama	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u funesa			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u vhengesa			





## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /r/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					
		r		r	

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		rula		rama	

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu zwi no thoma nga /bv/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		bv			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siphelo			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siya			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	ruma
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvani		rula	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula		rama	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u funesa			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u vhengesa			





## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /r/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					
		r		r	

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ḲWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 rula		 rama	




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu zwi no thoma nga /bv/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 bv			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siphelo			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siya			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	ruma
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvani		rula	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula		rama	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u funesa			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u vhengesa			

## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /r/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					
		r		r	

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ḲWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		rula		rama	

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu zwi no thoma nga /bv/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bv			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siphelo			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siya			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	ruma
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvani		rula	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula		rama	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u funesa			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u vhengesa			





## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /r/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					
		r		r	

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ḲWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 rula		 rama	




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu zwi no thoma nga /bv/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
		 bv			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siphelo			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siya			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	ruma
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvani		rula	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula		rama	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u funesa			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u vhengesa			





## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /r/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		rula		rama	

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu zwi no thoma nga /bv/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		bv			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siphelo			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siya			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	ruma
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvani		rula	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula		rama	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u funesa			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u vhengesa			





## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /r/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					
		r		r	

## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanᱠa		ᱠᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	<p>Olani ni khaᱠare zwifanyiso buguni yaᱠu. ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
		 <p>rula</p>		 <p>rama</p>	




## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanᱠa		ᱠᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	<p>Olani ni khaᱠare zwifanyiso buguni yaᱠu zwi no thoma nga /bv/ ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
		 <p>bv</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siphelo			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siya			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	ruma
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvani		rula	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula		rama	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u funesa			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u vhengesa			





## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /r/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					
		r		r	

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
		 <p>rula</p>		 <p>rama</p>	

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu zwi no thoma nga /bv/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
		 <p>bv</p>			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siphelo			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siya			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	ruma
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvani		rula	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula		rama	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u funesa			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u vhengesa			





## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /r/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					
		r		r	

## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanᱠa		ᱠᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	<p>Olani ni khaᱠare zwifanyiso buguni yaᱠu. ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
		 <p>rula</p>		 <p>rama</p>	




## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanᱠa		ᱠᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	<p>Olani ni khaᱠare zwifanyiso buguni yaᱠu zwi no thoma nga /bv/ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
		 <p>bv</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siphelo			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siya			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	ruma
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvani		rula	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula		rama	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u funesa			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u vhengesa			





## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /r/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					
		r		r	

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
		 <p>rula</p>		 <p>rama</p>	

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu zwi no thoma nga /bv/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
		 <p>bv</p>			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siphelo			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siya			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	ruma
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvani		rula	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula		rama	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u funesa			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u vhengesa			



## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /r/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					
		r		r	

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		rula		rama	




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu zwi no thoma nga /bv/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		bv			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siphelo			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siya			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	ruma
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvani		rula	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula		rama	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u funesa			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u vhengesa			





## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /r/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					
		r		r	

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		rula		rama	

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu zwi no thoma nga /bv/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		bv			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siphelo			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siya			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	ruma
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvani		rula	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula		rama	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u funesa			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u vhengesa			





## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /r/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					
		r		r	

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
		 <p>rula</p>		 <p>rama</p>	




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu zwi no thoma nga /bv/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
		 <p>bv</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siphelo			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siya			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	ruma
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvani		rula	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula		rama	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u funesa			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u vhengesa			





## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /r/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					
		r		r	

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
		 <p>rula</p>		 <p>rama</p>	

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu zwi no thoma nga /bv/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
		 <p>bv</p>			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siphelo			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siya			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	ruma
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvani		rula	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula		rama	





## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u funesa			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u vhengesa			





## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /r/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					
		r		r	

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ḲWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		rula		rama	




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu zwi no thoma nga /bv/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bv			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siphelo			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siya			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	ruma
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvani		rula	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula		rama	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u funesa			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u vhengesa			





## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /r/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					
		r		r	

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
		 <p>rula</p>		 <p>rama</p>	

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu zwi no thoma nga /bv/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
		 <p>bv</p>			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
				bvula	

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siphelo			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siya			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	ruma
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvani		rula	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula		rama	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u funesa			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u vhengesa			





## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /r/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					
		r		r	

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowendḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
		 <p>rula</p>		 <p>rama</p>	




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowendḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu zwi no thoma nga /bv/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
		 <p>bv</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siphelo			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siya			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	ruma
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvani		rula	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula		rama	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u funesa			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u vhengesa			





## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /r/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		rula		rama	

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /bv/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		bv			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siphelo			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siya			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	ruma
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvani		rula	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula		rama	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u funesa			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u vhengesa			





## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /r/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		rula		rama	




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /bv/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		bv			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siphelo			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siya			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	ruma
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvani		rula	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula		rama	






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u funesa			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaga	zozo	zuwa
		zwimba	zwienda	zwone	zwela
	ÑWALANI	Mutambo u ne nda u vhengesa			





## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /r/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					
		r		r	

## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	r	r	r	r
		rema	ruma	rokho	rama
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
		 <p>rula</p>		 <p>rama</p>	

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaḁu zwi no thoma nga /bv/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>			
		 <p>bv</p>			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	bv	bv	bv	
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula			

## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siphelo			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanḁa		nḁowenḁowe	
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ḲWALANI	Siya			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	ruma
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvani		rula	




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	shumani	ni	ite	
		nga maanda		ndowendowe	
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bvula		rama	


## GIREIDI 1 THEMO 2

## BAMMBIRI LA MUSHUMO





### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u funesa			





### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u vhengesa			






### LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	nd	nd	nd	nd
		ndala	ndevhe	ndila	nduhu
	ÑWALANI	<p>Olani ni kha<sup>l</sup>are zwifanyiso zwi no thoma nga /nd/buguni ya<sup>u</sup>. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nd             </div> <div style="text-align: center;">  nd             </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡdou	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>ḡdou</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /vh/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>vh</p>  <p>vh</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vhenga         </div> <div style="text-align: center;">  vhea         </div> </div>			




## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḋala	ḋevhe	ḋila	ḋuhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	Vhana vha tshi khou humbula			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḋala	ḋevhe	ḋila	ḋuhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	Vhana vha tshi khou tamba			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡdala	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḡWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. ḡwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ḡduhu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ḡdevhe</p> </div> </div>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡdala	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḡWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. ḡwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ḡdou</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vhenga</p> </div> </div>			



## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u funesa			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u vhengesa			






## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	nd	nd	nd	nd
		ndala	ndevhe	ndila	nduhu
	ÑWALANI	<p>Olani ni kha<sup>l</sup>are zwifanyiso zwi no thoma nga /nd/buguni ya<sup>u</sup>. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nd         </div> <div style="text-align: center;">  nd         </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡdou	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>ḡdou</p>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /vh/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>vh</p>  <p>vh</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vhenga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vhea</p> </div> </div>			





## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡdala	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	Vhana vha tshi khou humbula			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡdala	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	Vhana vha tshi khou tamba			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ṅduhu         </div> <div style="text-align: center;">  ṅdevhe         </div> </div>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ṅdou         </div> <div style="text-align: center;">  vhenga         </div> </div>			

## GIREIDI 1 THEMO 2

## BAMMBIRI LA MUSHUMO





### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u funesa			





### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u vhengesa			






### LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	nd	nd	nd	nd
		ndala	ndevhe	ndila	nduhu
	ÑWALANI	<p>Olani ni kha<sup>l</sup>are zwifanyiso zwi no thoma nga /nd/buguni ya<sup>u</sup>. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nd             </div> <div style="text-align: center;">  nd             </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡdou	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>ḡdou</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /vh/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>vh</p>  <p>vh</p>			



## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vhenga         </div> <div style="text-align: center;">  vhea         </div> </div>			






## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḋala	ḋevhe	ḋila	ḋuhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	Vhana vha tshi khou humbula			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḋala	ḋevhe	ḋila	ḋuhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	Vhana vha tshi khou tamba			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡdala	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ḡduhu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ḡdevhe</p> </div> </div>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡdala	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ḡdou</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vhenga</p> </div> </div>			

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u funesa			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u vhengesa			






## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	nd	nd	nd	nd
		ndala	ndevhe	ndila	nduhu
	ÑWALANI	<p>Olani ni kha<sup>l</sup>are zwifanyiso zwi no thoma nga /nd/buguni ya<sup>u</sup>. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nd         </div> <div style="text-align: center;">  nd         </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡdou	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>ḡdou</p>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /vh/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>vh</p>  <p>vh</p>			






## ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vhenga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vhea</p> </div> </div>			





## ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤᱨᱤ
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ÑWALANI	Vhana vha tshi khou humbula			






## ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤᱨᱤ
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ÑWALANI	Vhana vha tshi khou tamba			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ṅduhu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ṅdevhe</p> </div> </div>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ṅdou</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vhenga</p> </div> </div>			


## GIREIDI 1 THEMO 2

## BAMMBIRI LA MUSHUMO





### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u funesa			





### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u vhengesa			






### LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	nd	nd	nd	nd
		ndala	ndevhe	ndila	nduhu
	ÑWALANI	<p>Olani ni kha<sup>l</sup>are zwifanyiso zwi no thoma nga /nd/buguni ya<sup>u</sup>. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nd             </div> <div style="text-align: center;">  nd             </div> </div>			






## ᱵᱤᱨᱵᱷᱚᱨᱤ ᱠᱷᱚᱴᱚ 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ᱠᱤ	ᱠᱤ	ᱠᱤ	ᱠᱤ
		ᱠᱤᱨᱚ	ᱠᱤᱪᱷᱚ	ᱠᱤᱰᱚᱨᱚ	ᱠᱤᱨᱚᱨᱚ
	ᱠᱷᱚᱨᱚᱨᱚ	<p>Olani ni khaᱠᱚᱪᱚᱨᱚᱨᱚ zwifanyiso buguni yaᱠᱚ. ᱠᱷᱚᱨᱚᱨᱚ ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>ᱠᱤᱨᱚ</p>			




## ᱵᱤᱨᱵᱷᱚᱨᱤ ᱠᱷᱚᱴᱚ 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ᱠᱷᱚᱨᱚᱨᱚ	<p>Olani ni khaᱠᱚᱪᱚᱨᱚᱨᱚ zwifanyiso buguni yaᱠᱚ zwi no thoma nga /vh/ ᱠᱷᱚᱨᱚᱨᱚ mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>vh</p>  <p>vh</p>			



## ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vhenga         </div> <div style="text-align: center;">  vhea         </div> </div>			




## ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱪᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤ
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ÑWALANI	Vhana vha tshi khou humbula			






## ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱪᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤ
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ÑWALANI	Vhana vha tshi khou tamba			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ṅduhu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ṅdevhe</p> </div> </div>			

## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ṅdou</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vhenga</p> </div> </div>			


## GIREIDI 1 THEMO 2

## BAMMBIRI LA MUSHUMO

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u funesa			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u vhengesa			






## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	nd	nd	nd	nd
		ndala	ndevhe	ndila	nduhu
	ÑWALANI	<p>Olani ni kha<sup>l</sup>are zwifanyiso zwi no thoma nga /nd/buguni ya<sup>u</sup>. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nd         </div> <div style="text-align: center;">  nd         </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡdou	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>ḡdou</p>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /vh/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>vh</p>  <p>vh</p>			




## ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vhenga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vhea</p> </div> </div>			





## ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤ
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ÑWALANI	Vhana vha tshi khou humbula			






## ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤ
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ÑWALANI	Vhana vha tshi khou tamba			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡdala	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ḡduhu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ḡdevhe</p> </div> </div>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡdala	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ḡdou</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vhenga</p> </div> </div>			

## GIREIDI 1 THEMO 2

## BAMMBIRI LA MUSHUMO





### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u funesa			





### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u vhengesa			






### LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	nd	nd	nd	nd
		ndala	ndevhe	ndila	nduhu
	ÑWALANI	<p>Olani ni kha<sup>l</sup>are zwifanyiso zwi no thoma nga /nd/buguni ya<sup>u</sup>. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nd             </div> <div style="text-align: center;">  nd             </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡdou	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>ḡdou</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /vh/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>vh</p>  <p>vh</p>			



## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vhenga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vhea</p> </div> </div>			




## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḋala	ḋevhe	ḋila	ḋuhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	Vhana vha tshi khou humbula			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḋala	ḋevhe	ḋila	ḋuhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	Vhana vha tshi khou tamba			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ṅduhu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ṅdevhe</p> </div> </div>			

## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ṅdou</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vhenga</p> </div> </div>			


## GIREIDI 1 THEMO 2

## BAMMBIRI LA MUSHUMO






### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u funesa			





### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u vhengesa			






### LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	nd	nd	nd	nd
		ndala	ndevhe	ndila	nduhu
	ÑWALANI	<p>Olani ni kha<sup>l</sup>are zwifanyiso zwi no thoma nga /nd/buguni ya<sup>u</sup>. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nd             </div> <div style="text-align: center;">  nd             </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡḡ	ḡḡ	ḡḡ	ḡḡ
		ḡḡou	ḡḡevhe	ḡḡila	ḡḡuhu
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>ḡḡou</p>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /vh/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>vh</p>  <p>vh</p>			




## ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vhenga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vhea</p> </div> </div>			





## ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤ
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ÑWALANI	Vhana vha tshi khou humbula			






## ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤ
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ÑWALANI	Vhana vha tshi khou tamba			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ndala	ndevhe	ndila	nduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>nduhu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ndevhe</p> </div> </div>			


## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ndala	ndevhe	ndila	nduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ndou</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vhenga</p> </div> </div>			




## GIREIDI 1 THEMO 2

## BAMMBIRI LA MUSHUMO





## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u funesa			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u vhengesa			






## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	nd	nd	nd	nd
		ndala	ndevhe	ndila	nduhu
	ÑWALANI	<p>Olani ni kha<sup>l</sup>are zwifanyiso zwi no thoma nga /nd/buguni ya<sup>u</sup>. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nd         </div> <div style="text-align: center;">  nd         </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡdou	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>ḡdou</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /vh/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>vh</p>  <p>vh</p>			



## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vhenga         </div> <div style="text-align: center;">  vhea         </div> </div>			




## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḋala	ḋevhe	ḋila	ḋuhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	Vhana vha tshi khou humbula			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḋala	ḋevhe	ḋila	ḋuhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	Vhana vha tshi khou tamba			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ṅduhu         </div> <div style="text-align: center;">  ṅdevhe         </div> </div>			


## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ṅdou         </div> <div style="text-align: center;">  vhenga         </div> </div>			




## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u funesa			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u vhengesa			






## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	nd	nd	nd	nd
		ndala	ndevhe	ndila	nduhu
	ÑWALANI	<p>Olani ni kha<sup>l</sup>are zwifanyiso zwi no thoma nga /nd/buguni ya<sup>u</sup>. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nd         </div> <div style="text-align: center;">  nd         </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡdou	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>ḡdou</p>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /vh/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>vh</p>  <p>vh</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vhenga         </div> <div style="text-align: center;">  vhea         </div> </div>			





## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡdala	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	Vhana vha tshi khou humbula			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡdala	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	Vhana vha tshi khou tamba			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ṅduhu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ṅdevhe</p> </div> </div>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ṅdou</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vhenga</p> </div> </div>			


## GIREIDI 1 THEMO 2

## BAMMBIRI LA MUSHUMO





### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u funesa			





### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u vhengesa			






### LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	nd	nd	nd	nd
		ndala	ndevhe	ndila	nduhu
	ÑWALANI	<p>Olani ni kha<sup>l</sup>are zwifanyiso zwi no thoma nga /nd/buguni ya<sup>u</sup>. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nd             </div> <div style="text-align: center;">  nd             </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡdou	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>ḡdou</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /vh/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>vh</p>  <p>vh</p>			



## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vhenga         </div> <div style="text-align: center;">  vhea         </div> </div>			




## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḋala	ḋevhe	ḋila	ḋuhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	Vhana vha tshi khou humbula			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḋala	ḋevhe	ḋila	ḋuhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	Vhana vha tshi khou tamba			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡdala	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ḡduhu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ḡdevhe</p> </div> </div>			

## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡdala	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ḡdou</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vhenga</p> </div> </div>			


## GIREIDI 1 THEMO 2

## BAMMBIRI LA MUSHUMO






### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u funesa			





### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u vhengesa			






### LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	nd	nd	nd	nd
		ndala	ndevhe	ndila	nduhu
	ÑWALANI	<p>Olani ni kha<sup>l</sup>are zwifanyiso zwi no thoma nga /nd/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nd             </div> <div style="text-align: center;">  nd             </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡdou	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>ḡdou</p>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /vh/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>vh</p>  <p>vh</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vhenga         </div> <div style="text-align: center;">  vhea         </div> </div>			





## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḋala	ḋevhe	ḋila	ḋuhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	Vhana vha tshi khou humbula			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḋala	ḋevhe	ḋila	ḋuhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	Vhana vha tshi khou tamba			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ṅduhu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ṅdevhe</p> </div> </div>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ṅdou</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vhenga</p> </div> </div>			


## GIREIDI 1 THEMO 2

## BAMMBIRI LA MUSHUMO





### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u funesa			





### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u vhengesa			






### LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	nd	nd	nd	nd
		ndala	ndevhe	ndila	nduhu
	ÑWALANI	<p>Olani ni kha<sup>l</sup>are zwifanyiso zwi no thoma nga /nd/buguni ya<sup>u</sup>. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nd             </div> <div style="text-align: center;">  nd             </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡdou	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>ḡdou</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /vh/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>vh</p>  <p>vh</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vhenga         </div> <div style="text-align: center;">  vhea         </div> </div>			






## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡdala	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	Vhana vha tshi khou humbula			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡdala	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	Vhana vha tshi khou tamba			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ṅduhu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ṅdevhe</p> </div> </div>			


## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ṅdou</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vhenga</p> </div> </div>			

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u funesa			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u vhengesa			






## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	nd	nd	nd	nd
		ndala	ndevhe	ndila	nduhu
	ÑWALANI	<p>Olani ni kha<sup>l</sup>are zwifanyiso zwi no thoma nga /nd/buguni ya<sup>u</sup>. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nd         </div> <div style="text-align: center;">  nd         </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡdou	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>ḡdou</p>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /vh/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>vh</p>  <p>vh</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vhenga         </div> <div style="text-align: center;">  vhea         </div> </div>			





## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡdala	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	Vhana vha tshi khou humbula			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡdala	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	Vhana vha tshi khou tamba			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ṅduhu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ṅdevhe</p> </div> </div>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ṅdou</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vhenga</p> </div> </div>			


## GIREIDI 1 THEMO 2

## BAMMBIRI LA MUSHUMO





### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u funesa			





### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u vhengesa			






### LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	nd	nd	nd	nd
		ndala	ndevhe	ndila	nduhu
	ÑWALANI	<p>Olani ni kha<sup>l</sup>are zwifanyiso zwi no thoma nga /nd/buguni ya<sup>u</sup>. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nd             </div> <div style="text-align: center;">  nd             </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡdou	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>ḡdou</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /vh/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>vh</p>  <p>vh</p>			




## ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vhenga         </div> <div style="text-align: center;">  vhea         </div> </div>			




## ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤᱨᱤ
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ÑWALANI	Vhana vha tshi khou humbula			






## ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤᱨᱤ
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ÑWALANI	Vhana vha tshi khou tamba			


## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ṅduhu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ṅdevhe</p> </div> </div>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ṅdou</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vhenga</p> </div> </div>			

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u funesa			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u vhengesa			






## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	nd	nd	nd	nd
		ndala	ndevhe	ndila	nduhu
	ÑWALANI	<p>Olani ni kha<sup>l</sup>are zwifanyiso zwi no thoma nga /nd/buguni ya<sup>u</sup>. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nd         </div> <div style="text-align: center;">  nd         </div> </div>			

## ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2






	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ᱠᱤ	ᱠᱤ	ᱠᱤ	ᱠᱤ
		ᱠᱤᱨᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤᱨᱤ
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	<p>Olani ni khaᱠare zwifanyiso buguni yaᱠu. ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>ᱠᱤᱨᱤ</p>			

## ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1




	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	<p>Olani ni khaᱠare zwifanyiso buguni yaᱠu zwi no thoma nga /vh/ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>vh</p>  <p>vh</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vhenga         </div> <div style="text-align: center;">  vhea         </div> </div>			





## ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡdala	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	Vhana vha tshi khou humbula			






## ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡdala	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	Vhana vha tshi khou tamba			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ṅduhu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ṅdevhe</p> </div> </div>			




## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ṅdou</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vhenga</p> </div> </div>			


## GIREIDI 1 THEMO 2

## BAMMBIRI LA MUSHUMO





### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u funesa			





### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u vhengesa			






### LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	nd	nd	nd	nd
		ndala	ndevhe	ndila	nduhu
	ÑWALANI	<p>Olani ni kha<sup>l</sup>are zwifanyiso zwi no thoma nga /nd/buguni ya<sup>u</sup>. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nd             </div> <div style="text-align: center;">  nd             </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡdou	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>ḡdou</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /vh/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>vh</p>  <p>vh</p>			



## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vhenga         </div> <div style="text-align: center;">  vhea         </div> </div>			




## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	Ḳdala	Ḳdevhe	Ḳdila	Ḳduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	Vhana vha tshi khou humbula			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	Ḳdala	Ḳdevhe	Ḳdila	Ḳduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	Vhana vha tshi khou tamba			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ṅduhu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ṅdevhe</p> </div> </div>			

## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ṅdou</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vhenga</p> </div> </div>			

## GIREIDI 1 THEMO 2

## BAMMBIRI LA MUSHUMO




### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u funesa			





### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u vhengesa			






### LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	nd	nd	nd	nd
		ndala	ndevhe	ndila	nduhu
	ÑWALANI	<p>Olani ni kha<sup>l</sup>are zwifanyiso zwi no thoma nga /nd/buguni ya<sup>u</sup>. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nd             </div> <div style="text-align: center;">  nd             </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡdou	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>ḡdou</p>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /vh/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>vh</p>  <p>vh</p>			






## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vhenga         </div> <div style="text-align: center;">  vhea         </div> </div>			





## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡdala	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	Vhana vha tshi khou humbula			






## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡdala	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	Vhana vha tshi khou tamba			




## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ṅduhu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ṅdevhe</p> </div> </div>			


## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ṅdou</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vhenga</p> </div> </div>			

## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u funesa			





## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u vhengesa			






## LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	nd	nd	nd	nd
		ndala	ndevhe	ndila	nduhu
	ÑWALANI	<p>Olani ni kha<sup>l</sup>are zwifanyiso zwi no thoma nga /nd/buguni ya<sup>u</sup>. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nd         </div> <div style="text-align: center;">  nd         </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡdou	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>ḡdou</p>			




## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḲWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /vh/ Ḳwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>vh</p>  <p>vh</p>			



## ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vhenga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vhea</p> </div> </div>			




## ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤᱨᱤ
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ÑWALANI	Vhana vha tshi khou humbula			






## ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤᱨᱤ
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ÑWALANI	Vhana vha tshi khou tamba			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ṅduhu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ṅdevhe</p> </div> </div>			

## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ṅdala	ṅdevhe	ṅdila	ṅduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ṅdou</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vhenga</p> </div> </div>			


## GIREIDI 1 THEMO 2

## BAMMBIRI LA MUSHUMO






### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u funesa			





### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	
	ÑWALANI	Mutambo u ne na u vhengesa			






### LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	nd	nd	nd	nd
		ndala	ndevhe	ndila	nduhu
	ÑWALANI	<p>Olani ni kha<sup>l</sup>are zwifanyiso zwi no thoma nga /nd/buguni ya<sup>u</sup>. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nd             </div> <div style="text-align: center;">  nd             </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ḡ	ḡ	ḡ	ḡ
		ḡdou	ḡdevhe	ḡdila	ḡduhu
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḣwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>ḡdou</p>			

## ḲAVHURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ḢWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu zwi no thoma nga /vh/ Ḣwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p>  <p>vh</p>  <p>vh</p>			






## ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	vh	vh	vh	vh
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vhenga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vhea</p> </div> </div>			






## ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤ
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ÑWALANI	Vhana vha tshi khou humbula			






## ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤ	ᱤᱠᱤᱨᱤ
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ÑWALANI	Vhana vha tshi khou tamba			

## ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ndala	ndevhe	ndila	nduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>nduhu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ndevhe</p> </div> </div>			

## ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	Kha	ri	tambe	mitambo
		iyi			
	BULANI ZWI PFALE	ndala	ndevhe	ndila	nduhu
		vhala	vhia	vhona	vhenga
	ṄWALANI	<p>Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Ṅwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ndou</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>vhenga</p> </div> </div>			






### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya zwidina			




### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya mavu			






### LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	b	b	k	r
		bege	beba	bako	rambo
	ÑWALANI	<p>Olani nj khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /b/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b             </div> <div style="text-align: center;">  b             </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	mb	b	k	vh
		mbevha	bola	kuvha	rabela
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mbevha</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kuvha</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /vh/kh. Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mb</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kh</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		popi		zwipapa	

## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṱo
	ṄWALANI	zwiguluzwane zwiraru			


## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṱo
	ṄWALANI	Phunguhwe ya mbilu mmbi			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	mato	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gidima         </div> <div style="text-align: center;">  gama         </div> <div style="text-align: center;">  mato         </div> </div>			

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	mato	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbado         </div> <div style="text-align: center;">  khumba         </div> </div>			






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya zwidina			




## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya mavu			






## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	b	b	k	r
		bege	beba	bako	rambo
	ÑWALANI	<p>Olani nj khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /b/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ri	fhaṽe	nṽu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	mb	b	k	vh
		mbevha	bola	kuvha	rabela
	ṼWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṽwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mbevha</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kuvha</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṽe	nṽu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṼWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /vh/kh. Ṽwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mb</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kh</p> </div> </div>			



## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḱo	muri	khumba
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		popi		zwipapa	

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maḱo
	ḲWALANI	zwiguluzwane zwiraru			


## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maḱo
	ḲWALANI	Phunguhwe ya mbilu mmbi			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	mato	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gidima         </div> <div style="text-align: center;">  gama         </div> <div style="text-align: center;">  mato         </div> </div>			

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	mato	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbado         </div> <div style="text-align: center;">  khumba         </div> </div>			






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nndu ya zwidina			




## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nndu ya mavu			






## LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	b	b	k	r
		bege	beba	bako	rambo
	ÑWALANI	<p>Olani nj khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /b/buguni yañu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	mb	b	k	vh
		mbevha	bola	kuvha	rabela
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mbevha</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kuvha</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /vh/kh. Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mb</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kh</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		popi		zwipapa	

## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṭo
	ṄWALANI	zwiguluzwane zwiraru			


## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṭo
	ṄWALANI	Phunguhwe ya mbilu mmbi			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	mato	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gidima         </div> <div style="text-align: center;">  gama         </div> <div style="text-align: center;">  mato         </div> </div>			

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	mato	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbado         </div> <div style="text-align: center;">  khumba         </div> </div>			

## GIREIDI 1 THEMO 2

## BAMMBIRI LA MUSHUMO






### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya zwidina			




### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya mavu			






### LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	b	b	k	r
		bege	beba	bako	rambo
	ÑWALANI	<p>Olani nj khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /b/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b             </div> <div style="text-align: center;">  b             </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	mb	b	k	vh
		mbevha	bola	kuvha	rabela
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mbevha</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kuvha</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /vh/kh. Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mb</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kh</p> </div> </div>			



## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		popi		zwipapa	

## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṱo
	ṄWALANI	zwiguluzwane zwiraru			


## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṱo
	ṄWALANI	Phunguhwe ya mbilu mmbi			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nḡdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maḡo	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gidima         </div> <div style="text-align: center;">  gama         </div> <div style="text-align: center;">  maḡo         </div> </div>			

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nḡdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maḡo	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbaḡo         </div> <div style="text-align: center;">  khumba         </div> </div>			

## GIREIDI 1 THEMO 2

## BAMMBIRI LA MUSHUMO






### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya zwidina			




### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya mavu			






### LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	b	b	k	r
		bege	beba	bako	rambo
	ÑWALANI	<p>Olani nj khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /b/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b             </div> <div style="text-align: center;">  b             </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṯe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	mb	b	k	vh
		mbevha	bola	kuvha	rabela
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mbevha</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kuvha</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṯe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḍo	muri	khumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /vh/kh. Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mb</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kh</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>popi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>zwipapa</p> </div> </div>			

## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṱo
	ṄWALANI	zwiguluzwane zwiraru			


## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṱo
	ṄWALANI	Phunguhwe ya mbilu mmbi			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	mato	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gidima         </div> <div style="text-align: center;">  gama         </div> <div style="text-align: center;">  mato         </div> </div>			

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	mato	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbado         </div> <div style="text-align: center;">  khumba         </div> </div>			






### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya zwidina			




### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya mavu			






### LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	b	b	k	r
		bege	beba	bako	rambo
	ÑWALANI	<p>Olani nj khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /b/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b             </div> <div style="text-align: center;">  b             </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	mb	b	k	vh
		mbevha	bola	kuvha	rabela
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mbevha</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kuvha</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḍo	muri	khumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /vh/kh. Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mb</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kh</p> </div> </div>			



## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḵe	nḡdu	dzo
		khwaḥaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḡo	muri	khumba
	ḲWALANI	Olani ni khaḵare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		popi		zwipapa	

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaḵe	nḡdu	dzo
		khwaḥaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maḡo
	ḲWALANI	zwiguluzwane zwiraru			


## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḵe	nḡdu	dzo
		khwaḥaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maḡo
	ḲWALANI	Phunguhwe ya mbilu mmbi			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nḡdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maḡo	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gidima         </div> <div style="text-align: center;">  gama         </div> <div style="text-align: center;">  maḡo         </div> </div>			

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nḡdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maḡo	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbaḡo         </div> <div style="text-align: center;">  khumba         </div> </div>			

## GIREIDI 1 THEMO 2

## BAMMBIRI LA MUSHUMO






### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya zwidina			




### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya mavu			






### LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	b	b	k	r
		bege	beba	bako	rambo
	ÑWALANI	<p>Olani nj khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /b/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b             </div> <div style="text-align: center;">  b             </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṽe	nṽu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	mb	b	k	vh
		mbevha	bola	kuvha	rabela
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mbevha</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kuvha</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṽe	nṽu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /vh/kh. Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mb</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kh</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		popi		zwipapa	

## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṭo
	ṄWALANI	zwiguluzwane zwiraru			


## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṭo
	ṄWALANI	Phunguhwe ya mbilu mmbi			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nḡdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maḡo	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gidima</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gama</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>maḡo</p> </div> </div>			

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nḡdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maḡo	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mbaḡo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>khumba</p> </div> </div>			






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya zwidina			




## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya mavu			






## LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	b	b	k	r
		bege	beba	bako	rambo
	ÑWALANI	<p>Olani nj khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /b/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	mb	b	k	vh
		mbevha	bola	kuvha	rabela
	ṆWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṇwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mbevha</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kuvha</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḍo	muri	khumba
	ṆWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /vh/kh. Ṇwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mb</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kh</p> </div> </div>			



## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwaḱhaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḱo	muri	khumba
	ḲWALANI	Olani ni khaḱare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		popi		zwipapa	

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwaḱhaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maḱo
	ḲWALANI	zwiguluzwane zwiraru			


## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwaḱhaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maḱo
	ḲWALANI	Phunguhwe ya mbilu mmbi			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	mato	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gidima         </div> <div style="text-align: center;">  gama         </div> <div style="text-align: center;">  mato         </div> </div>			

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	mato	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbado         </div> <div style="text-align: center;">  khumba         </div> </div>			






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya zwidina			




## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya mavu			






## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	b	b	k	r
		bege	beba	bako	rambo
	ÑWALANI	<p>Olani nj khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /b/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	mb	b	k	vh
		mbevha	bola	kuvha	rabela
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mbevha</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kuvha</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḍo	muri	khumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /vh/kh. Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mb</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kh</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>popi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>zwipapa</p> </div> </div>			

## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṭo
	ṄWALANI	zwiguluzwane zwiraru			


## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṭo
	ṄWALANI	Phunguhwe ya mbilu mmbi			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	mato	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gidima         </div> <div style="text-align: center;">  gama         </div> <div style="text-align: center;">  mato         </div> </div>			

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	mato	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbado         </div> <div style="text-align: center;">  khumba         </div> </div>			






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya zwidina			




## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya mavu			






## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	b	b	k	r
		bege	beba	bako	rambo
	ÑWALANI	<p>Olani nj khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /b/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	mb	b	k	vh
		mbevha	bola	kuvha	rabela
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mbevha</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kuvha</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /vh/kh. Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mb</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kh</p> </div> </div>			



## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		popi		zwipapa	

## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṭo
	ṄWALANI	zwiguluzwane zwiraru			


## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṭo
	ṄWALANI	Phunguhwe ya mbilu mmbi			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	mato	popi
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 gidima	 gama	 mato	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	mato	popi
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 mbado	 khumba		






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya zwidina			




## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya mavu			






## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	b	b	k	r
		bege	beba	bako	rambo
	ÑWALANI	<p>Olani nj khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /b/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	mb	b	k	vh
		mbevha	bola	kuvha	rabela
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mbevha</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kuvha</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḍo	muri	khumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /vh/kh. Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mb</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kh</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṯe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>popi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>zwipapa</p> </div> </div>			

## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṯe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṯo
	ṄWALANI	zwiguluzwane zwiraru			


## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṯe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṯo
	ṄWALANI	Phunguhwe ya mbilu mmbi			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	mato	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gidima         </div> <div style="text-align: center;">  gama         </div> <div style="text-align: center;">  mato         </div> </div>			

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	mato	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbado         </div> <div style="text-align: center;">  khumba         </div> </div>			

## GIREIDI 1 THEMO 2

## BAMMBIRI LA MUSHUMO






### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya zwidina			




### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya mavu			






### LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	b	b	k	r
		bege	beba	bako	rambo
	ÑWALANI	<p>Olani nj khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /b/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b             </div> <div style="text-align: center;">  b             </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ri	fhaṽe	nṽu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	mb	b	k	vh
		mbevha	bola	kuvha	rabela
	ṼWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṽwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mbevha</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kuvha</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṽe	nṽu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṼWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /vh/kh. Ṽwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mb</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kh</p> </div> </div>			



## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>popi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>zwipapa</p> </div> </div>			

## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṭo
	ṄWALANI	zwiguluzwane zwiraru			


## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṭo
	ṄWALANI	Phunguhwe ya mbilu mmbi			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nḡdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maḡo	popi
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 gidima	 gama	 maḡo	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nḡdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maḡo	popi
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 mbaḡo	 khumba		






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya zwidina			




## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya mavu			






## LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	b	b	k	r
		bege	beba	bako	rambo
	ÑWALANI	<p>Olani nj khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /b/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	mb	b	k	vh
		mbevha	bola	kuvha	rabela
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mbevha</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kuvha</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḍo	muri	khumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /vh/kh. Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mb</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kh</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>popi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>zwipapa</p> </div> </div>			

## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṱo
	ṄWALANI	zwiguluzwane zwiraru			


## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṱo
	ṄWALANI	Phunguhwe ya mbilu mmbi			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nḡdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maḡo	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gidima         </div> <div style="text-align: center;">  gama         </div> <div style="text-align: center;">  maḡo         </div> </div>			

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nḡdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maḡo	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbaḡo         </div> <div style="text-align: center;">  khumba         </div> </div>			






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya zwidina			




## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya mavu			






## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	b	b	k	r
		bege	beba	bako	rambo
	ÑWALANI	<p>Olani nj khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /b/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	mb	b	k	vh
		mbevha	bola	kuvha	rabela
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		mbevha		kuvha	

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḍo	muri	khumba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /vh/kh. Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.			
					
		mb		kh	



## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>popi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>zwipapa</p> </div> </div>			

## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṭo
	ṄWALANI	zwiguluzwane zwiraru			


## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṭo
	ṄWALANI	Phunguhwe ya mbilu mmbi			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	mato	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gidima         </div> <div style="text-align: center;">  gama         </div> <div style="text-align: center;">  mato         </div> </div>			

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	mato	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbado         </div> <div style="text-align: center;">  khumba         </div> </div>			






### MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya zwidina			




### MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya mavu			






### LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	b	b	k	r
		bege	beba	bako	rambo
	ÑWALANI	<p>Olani nj khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /b/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b             </div> <div style="text-align: center;">  b             </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṽe	nṽu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	mb	b	k	vh
		mbevha	bola	kuvha	rabela
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mbevha</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kuvha</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṽe	nṽu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /vh/kh. Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mb</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kh</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		popi		zwipapa	

## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṭo
	ṄWALANI	zwiguluzwane zwiraru			


## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṭo
	ṄWALANI	Phunguhwe ya mbilu mmbi			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	mato	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gidima</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gama</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mato</p> </div> </div>			

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	mato	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mbedo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>khumba</p> </div> </div>			






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya zwidina			




## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya mavu			






## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	b	b	k	r
		bege	beba	bako	rambo
	ÑWALANI	<p>Olani nj khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /b/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	mb	b	k	vh
		mbevha	bola	kuvha	rabela
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mbevha</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kuvha</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /vh/kh. Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mb</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kh</p> </div> </div>			



## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṯe	nṅḁu	dzo
		khwaṯhaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṄWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		popi		zwipapa	

## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṯe	nṅḁu	dzo
		khwaṯhaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṯo
	ṄWALANI	zwiguluzwane zwiraru			


## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṯe	nṅḁu	dzo
		khwaṯhaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṯo
	ṄWALANI	Phunguhwe ya mbilu mmbi			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	mato	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gidima         </div> <div style="text-align: center;">  gama         </div> <div style="text-align: center;">  mato         </div> </div>			

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	mato	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbado         </div> <div style="text-align: center;">  khumba         </div> </div>			






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya zwidina			




## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya mavu			






## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	b	b	k	r
		bege	beba	bako	rambo
	ÑWALANI	<p>Olani nj khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /b/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	mb	b	k	vh
		mbevha	bola	kuvha	rabela
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mbevha</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kuvha</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḍo	muri	khumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /vh/kh. Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mb</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kh</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		popi		zwipapa	

## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṭo
	ṄWALANI	zwiguluzwane zwiraru			


## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṭo
	ṄWALANI	Phunguhwe ya mbilu mmbi			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḡdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maḱo	popi
	ḲWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 gidima	 gama	 maḱo	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḡdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maḱo	popi
	ḲWALANI	Olani ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 mbaḡo	 khumba		






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya zwidina			




## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya mavu			






## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	b	b	k	r
		bege	beba	bako	rambo
	ÑWALANI	<p>Olani nj khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /b/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	mb	b	k	vh
		mbevha	bola	kuvha	rabela
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mbevha</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kuvha</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /vh/kh. Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mb</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kh</p> </div> </div>			



## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		popi		zwipapa	

## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṭo
	ṄWALANI	zwiguluzwane zwiraru			


## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṭo
	ṄWALANI	Phunguhwe ya mbilu mmbi			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maḡo	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gidima         </div> <div style="text-align: center;">  gama         </div> <div style="text-align: center;">  maḡo         </div> </div>			

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maḡo	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbaḡo         </div> <div style="text-align: center;">  khumba         </div> </div>			






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya zwidina			




## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya mavu			






## LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	b	b	k	r
		bege	beba	bako	rambo
	ÑWALANI	<p>Olani nj khalare zwifanyiso zwi no thoma nga /b/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	mb	b	k	vh
		mbevha	bola	kuvha	rabela
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mbevha</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kuvha</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḍo	muri	khumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /vh/kh. Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mb</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kh</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>popi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>zwipapa</p> </div> </div>			

## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṭo
	ṄWALANI	zwiguluzwane zwiraru			


## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṭo
	ṄWALANI	Phunguhwe ya mbilu mmbi			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	mato	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gidima         </div> <div style="text-align: center;">  gama         </div> <div style="text-align: center;">  mato         </div> </div>			

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhate	nndu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	mato	popi
	ḲWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbado         </div> <div style="text-align: center;">  khumba         </div> </div>			






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya zwidina			




## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	rula	rema	rokho	rama
		bvuma	bvisa	bvani	vhibva
	ÑWALANI	nṅdu ya mavu			






## LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	b	b	k	r
		bege	beba	bako	rambo
	ÑWALANI	<p>Olani nj khaḽare zwifanyiso zwi no thoma nga /b/buguni yaṅu. Nwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b         </div> <div style="text-align: center;">  b         </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	mb	b	k	vh
		mbevha	bola	kuvha	rabela
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mbevha</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kuvha</p> </div> </div>			

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṱe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṄWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso buguni yanu zwi no thoma nga /vh/kh. Ṅwalani mubvumo fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mb</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kh</p> </div> </div>			



## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṽe	nṽu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	f	mb	r	kh
		fumula	mbaḁo	muri	khumba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṽu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		popi		zwipapa	

## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṽe	nṽu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṽo
	ṄWALANI	zwiguluzwane zwiraru			


## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṽe	nṽu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza		maṽo
	ṄWALANI	Phunguhwe ya mbilu mmbi			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1



	SEDZA U BULE	ri	fhaḵe	nḡdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maḵo	popi
	ḲWALANI	Olani ni khaḵare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		gidima	gama	maḵo	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2




	SEDZA U BULE	ri	fhaḵe	nḡdu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maḵo	popi
	ḲWALANI	Olani ni khaḵare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		mbaḡo	khumba		

## GIREIDI 1 THEMO 2 BAMMBIRI LA MUSHUMO






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	muruli	bvula	wela	xuxuxu
		xela	xoxo		
	ÑWALANI	Nṅdu ya mahatsi			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maṭo	popi
	ÑWALANI	mukhukhu wa mazenṅge			



## LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḍuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ÑWALANI	<p>Olani ni khaḷare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>raka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bodo</p> </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḁuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ṭafula		ḁuvha	

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḁoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nṅḁu	imba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		moḁoro		khapu	

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḁoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nṅḁu	imba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 luvha		 nṅḁu	

## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ṭafula
		vhea	ṅukala	zipi	semana
	ṄWALANI	zwipfene zwiraru			

## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ṭafula
		vhea	ṅukala	zipi	semana
	ṄWALANI	ṭereṭere			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kherote	ḱafula	ḁuvha
		vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
	ḲWALANI	Olani ni khaḱare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bigiri	khavara	kherote	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2




	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	tombo	luvhondo	muroho	ḱavha
		boḁelo	fura		
	ḲWALANI	Olani ni khaḱare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		tombo	muroho	boḁelo	

## GIREIDI 1 THEMO 2 BAMMBIRI LA MUSHUMO






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	muruli	bvula	wela	xuxuxu
		xela	xoxo		
	ÑWALANI	Nṅdu ya mahatsi			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maṭo	popi
	ÑWALANI	mukhukhu wa mazenṅge			


## LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḍuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ÑWALANI	<p>Olani ni khaḷare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>raka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bodo</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḁuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ṭafula		ḁuvha	

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḁoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nṅḁu	imba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		moḁoro		khapu	



## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḱoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nḱu	imba
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 luvha		 nḱu	

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
		vhea	nḱukala	zipi	semana
	ḲWALANI	zwipfeḱe zwiraru			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
		vhea	nḱukala	zipi	semana
	ḲWALANI	ḱereḱere			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1



	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kherote	ḱafula	ḁuvha
		vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
	ḲWALANI	Olani ni khaḱare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bigiri	khavara	kherote	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2




	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	tombo	luvhondo	muroho	ḱavha
		boḁelo	fura		
	ḲWALANI	Olani ni khaḱare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		tombo	muroho	boḁelo	

## GIREIDI 1 THEMO 2 BAMMBIRI LA MUSHUMO






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	muruli	bvula	wela	xuxuxu
		xela	xoxo		
	ÑWALANI	Nṅdu ya mahatsi			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maṭo	popi
	ÑWALANI	mukhukhu wa mazenenge			



## LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḡuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>raka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bodo</p> </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḁuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ṭafula		ḁuvha	

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḁoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nṅḁu	imba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		moḁoro		khapu	

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḁoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nṅḁu	imba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 luvha		 nṅḁu	

## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ṭafula
		vhea	ṅukala	zipi	semana
	ṄWALANI	zwipfene zwiraru			

## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ṭafula
		vhea	ṅukala	zipi	semana
	ṄWALANI	ṭereṭere			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kherote	ḱafula	ḁuvha
		vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
	ḲWALANI	Olani ni khaḱare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bigiri	khavara	kherote	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2


	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	tombo	luvhondo	muroho	ḱavha
		boḁelo	fura		
	ḲWALANI	Olani ni khaḱare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		tombo	muroho	boḁelo	

## GIREIDI 1 THEMO 2 BAMMBIRI LA MUSHUMO






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	muruli	bvula	wela	xuxuxu
		xela	xoxo		
	ÑWALANI	Nṅdu ya mahatsi			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maṭo	popi
	ÑWALANI	mukhukhu wa mazenenge			


## LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḍuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>raka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bodo</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḁuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ṄWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ṭafula		ḁuvha	

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḁoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nṅḁu	imba
	ṄWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		moḁoro		khapu	



## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḱoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nḱu	imba
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 luvha		 nḱu	

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
		vhea	nḱala	zipi	semana
	ḲWALANI	zwipfene zwiraru			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
		vhea	nḱala	zipi	semana
	ḲWALANI	ḱereḱere			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1



	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kherote	ḱafula	ḁuvha
		vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
	ḲWALANI	Olani ni khaḱare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bigiri	khavara	kherote	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2




	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	tombo	luvhondo	muroho	ḱavha
		boḁelo	fura		
	ḲWALANI	Olani ni khaḱare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		tombo	muroho	boḁelo	

## GIREIDI 1 THEMO 2 BAMMBIRI LA MUSHUMO






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	muruli	bvula	wela	xuxuxu
		xela	xoxo		
	ÑWALANI	Nṅdu ya mahatsi			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maṭo	popi
	ÑWALANI	mukhukhu wa mazenge			



## LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḡuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>raka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bodo</p> </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḁuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ṭafula		ḁuvha	

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḁoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nṅḁu	imba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		moḁoro		khapu	

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḱoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nḱu	imba
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 luvha		 nḱu	

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
		vhea	nḱala	zipi	semana
	ḲWALANI	zwipfene zwiraru			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
		vhea	nḱala	zipi	semana
	ḲWALANI	ḱereḱere			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ri	fhaḵe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kherote	ḵafula	ḁuvha
		vhavha	bigiri	khavara	ḵafula
	ḲWALANI	Olani ni khaḵare zwifanyiso buguni yaḁu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bigiri	khavara	kherote	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2




	SEDZA U BULE	ri	fhaḵe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	tombo	luvhondo	muroho	ḵavha
		boḁelo	fura		
	ḲWALANI	Olani ni khaḵare zwifanyiso buguni yaḁu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		tombo	muroho	boḁelo	

## GIREIDI 1 THEMO 2 BAMMBIRI LA MUSHUMO






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	muruli	bvula	wela	xuxuxu
		xela	xoxo		
	ÑWALANI	Nṅdu ya mahatsi			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maṭo	popi
	ÑWALANI	mukhukhu wa mazenenge			


## LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḍuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>raka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bodo</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḁuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ṭafula		ḁuvha	

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḁoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nṅḁu	imba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		moḁoro		khapu	



## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḵe	nḵu	dzo
		khwaḵaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḵoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nḵu	imba
	ḲWALANI	Olani ni khaḵare zwifanyiso buguni yaḵu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 luvha		 nḵu	

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaḵe	nḵu	dzo
		khwaḵaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ḵafula
		vhea	nḵkala	zipi	semana
	ḲWALANI	zwipfeḵe zwiraru			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḵe	nḵu	dzo
		khwaḵaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ḵafula
		vhea	nḵkala	zipi	semana
	ḲWALANI	ḵereḵere			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1



	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kherote	ḱafula	ḁuvha
		vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
	ḲWALANI	Olani ni khaḱare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bigiri	khavara	kherote	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2




	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	tombo	luvhondo	muroho	ḱavha
		boḁelo	fura		
	ḲWALANI	Olani ni khaḱare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		tombo	muroho	boḁelo	

## GIREIDI 1 THEMO 2 BAMMBIRI LA MUSHUMO






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	muruli	bvula	wela	xuxuxu
		xela	xoxo		
	ÑWALANI	Nṅdu ya mahatsi			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maṭo	popi
	ÑWALANI	mukhukhu wa mazenge			



## LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḡuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>raka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bodo</p> </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḁuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ṭafula		ḁuvha	

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḁoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nṅḁu	imba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		moḁoro		khapu	

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḱoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nḱu	imba
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 luvha		 nḱu	

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
		vhea	nḱala	zipi	semana
	ḲWALANI	zwipfene zwiraru			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
		vhea	nḱala	zipi	semana
	ḲWALANI	ḱereḱere			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ri	fhaḵe	nḡu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kherote	ḵafula	ḡvha
		vhavha	bigiri	khavara	ḵafula
	ḲWALANI	Olani ni khaḵare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bigiri	khavara	kherote	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2


	SEDZA U BULE	ri	fhaḵe	nḡu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	tombo	luvhondo	muroho	ḵavha
		boḡelo	fura		
	ḲWALANI	Olani ni khaḵare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		tombo	muroho	boḡelo	

## GIREIDI 1 THEMO 2 BAMMBIRI LA MUSHUMO






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	muruli	bvula	wela	xuxuxu
		xela	xoxo		
	ÑWALANI	Nṅdu ya mahatsi			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maṭo	popi
	ÑWALANI	mukhukhu wa mazenge			


## LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḍuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>raka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bodo</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḁuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ṭafula		ḁuvha	

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḁoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nṅḁu	imba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		moḁoro		khapu	



## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṯe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḁoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nṅḁu	imba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 luvha		 nṅḁu	

## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṯe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ṯafula
		vhea	ṅukala	zipi	semana
	ṄWALANI	zwipfeṅe zwiraru			

## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṯe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ṯafula
		vhea	ṅukala	zipi	semana
	ṄWALANI	ṯereṯere			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1



	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kherote	ḱafula	ḁuvha
		vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
	ḲWALANI	Olani ni khaḱare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bigiri	khavara	kherote	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2




	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	tombo	luvhondo	muroho	ḱavha
		boḁelo	fura		
	ḲWALANI	Olani ni khaḱare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		tombo	muroho	boḁelo	

## GIREIDI 1 THEMO 2 BAMMBIRI LA MUSHUMO






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	muruli	bvula	wela	xuxuxu
		xela	xoxo		
	ÑWALANI	Nṅdu ya mahatsi			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maṭo	popi
	ÑWALANI	mukhukhu wa mazenge			



## LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḍuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>raka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bodo</p> </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḁuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ṭafula		ḁuvha	

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḁoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nṅḁu	imba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		moḁoro		khapu	

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḱoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nḱu	imba
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 luvha		 nḱu	

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
		vhea	nḱukala	zipi	semana
	ḲWALANI	zwipfene zwiraru			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
		vhea	nḱukala	zipi	semana
	ḲWALANI	ḱereḱere			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kherote	ḱafula	ḁuvha
		vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
	ḲWALANI	Olani ni khaḱare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bigiri	khavara	kherote	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2


	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	tombo	luvhondo	muroho	ḱavha
		boḁelo	fura		
	ḲWALANI	Olani ni khaḱare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		tombo	muroho	boḁelo	

## GIREIDI 1 THEMO 2 BAMMBIRI LA MUSHUMO






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	muruli	bvula	wela	xuxuxu
		xela	xoxo		
	ÑWALANI	Nṅdu ya mahatsi			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maṭo	popi
	ÑWALANI	mukhukhu wa mazenge			


## LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḡuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		raka		bodo	

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ri	fhaṯe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṯafula	ḁuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ṄWALANI	Olani ni khaḷare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ṯafula		ḁuvha	

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṯe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḁoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nṅḁu	imba
	ṄWALANI	Olani ni khaḷare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		moḁoro		khapu	



## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḱoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nḱu	imba
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 luvha		 nḱu	

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
		vhea	nḱala	zipi	semana
	ḲWALANI	zwipfene zwiraru			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
		vhea	nḱala	zipi	semana
	ḲWALANI	ḱereḱere			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1



	SEDZA U BULE	ri	fhaḵe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kherote	ḵafula	ḁuvha
		vhavha	bigiri	khavara	ḵafula
	ḲWALANI	Olani ni khaḵare zwifanyiso buguni yaḁu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bigiri	khavara	kherote	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2




	SEDZA U BULE	ri	fhaḵe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	tombo	luvhondo	muroho	ḵavha
		boḁelo	fura		
	ḲWALANI	Olani ni khaḵare zwifanyiso buguni yaḁu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		tombo	muroho	boḁelo	

## GIREIDI 1 THEMO 2 BAMMBIRI LA MUSHUMO






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	muruli	bvula	wela	xuxuxu
		xela	xoxo		
	ÑWALANI	Nṅdu ya mahatsi			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maṭo	popi
	ÑWALANI	mukhukhu wa mazenge			



## LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḡuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>raka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bodo</p> </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḁuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ṭafula		ḁuvha	

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḁoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nṅḁu	imba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		moḁoro		khapu	

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḱoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nḱu	imba
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 luvha		 nḱu	

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
		vhea	nḱala	zipi	semana
	ḲWALANI	zwipfene zwiraru			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
		vhea	nḱala	zipi	semana
	ḲWALANI	ḱereḱere			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kherote	ḱafula	ḁuvha
		vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
	ḲWALANI	Olani ni khaḱare zwifanyiso buguni yaḁu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bigiri	khavara	kherote	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2




	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	tombo	luvhondo	muroho	ḱavha
		boḁelo	fura		
	ḲWALANI	Olani ni khaḱare zwifanyiso buguni yaḁu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		tombo	muroho	boḁelo	

## GIREIDI 1 THEMO 2 BAMMBIRI LA MUSHUMO






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	muruli	bvula	wela	xuxuxu
		xela	xoxo		
	ÑWALANI	Nṅdu ya mahatsi			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maṭo	popi
	ÑWALANI	mukhukhu wa mazenenge			


## LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḡuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ÑWALANI	Olani ni khaḷare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		raka		bodo	

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḁuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ṭafula		ḁuvha	

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḁoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nṅḁu	imba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		moḁoro		khapu	



## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṯe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḁoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nṅḁu	imba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 luvha		 nṅḁu	

## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṯe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ṯafula
		vhea	ṅukala	zipi	semana
	ṄWALANI	zwipfeṅe zwiraru			

## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṯe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ṯafula
		vhea	ṅukala	zipi	semana
	ṄWALANI	ṯereṯere			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1



	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kherote	ḱafula	ḁuvha
		vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
	ḲWALANI	Olani ni khaḱare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bigiri	khavara	kherote	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2




	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	tombo	luvhondo	muroho	ḱavha
		boḁelo	fura		
	ḲWALANI	Olani ni khaḱare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		tombo	muroho	boḁelo	

## GIREIDI 1 THEMO 2 BAMMBIRI LA MUSHUMO






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	muruli	bvula	wela	xuxuxu
		xela	xoxo		
	ÑWALANI	Nṅdu ya mahatsi			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maṭo	popi
	ÑWALANI	mukhukhu wa mazenenge			



## LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḡuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ÑWALANI	Olani ni khaḷare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		raka		bodo	






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḁuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ṄWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ṭafula		ḁuvha	

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḁoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nṅḁu	imba
	ṄWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		moḁoro		khapu	

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḁoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nṅḁu	imba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 luvha		 nṅḁu	

## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ṭafula
		vhea	ṅukala	zipi	semana
	ṄWALANI	zwipfene zwiraru			

## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ṭafula
		vhea	ṅukala	zipi	semana
	ṄWALANI	ṭereṭere			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ri	fhaḵe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kherote	ḵafula	ḁuvha
		vhavha	bigiri	khavara	ḵafula
	ḲWALANI	Olani ni khaḵare zwifanyiso buguni yaḁu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bigiri	khavara	kherote	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2




	SEDZA U BULE	ri	fhaḵe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	tombo	luvhondo	muroho	ḵavha
		boḁelo	fura		
	ḲWALANI	Olani ni khaḵare zwifanyiso buguni yaḁu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		tombo	muroho	boḁelo	

## GIREIDI 1 THEMO 2 BAMMBIRI LA MUSHUMO






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	muruli	bvula	wela	xuxuxu
		xela	xoxo		
	ÑWALANI	Nṅdu ya mahatsi			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maṭo	popi
	ÑWALANI	mukhukhu wa mazenenge			


## LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḍuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>raka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bodo</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḁuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ṭafula		ḁuvha	

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḁoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nṅḁu	imba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		moḁoro		khapu	



## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḱoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nḱu	imba
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 luvha		 nḱu	

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
		vhea	nḱala	zipi	semana
	ḲWALANI	zwipfene zwiraru			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
		vhea	nḱala	zipi	semana
	ḲWALANI	ḱereḱere			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1



	SEDZA U BULE	ri	fhaḵe	nḡu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kherote	ḵafula	ḡvha
		vhavha	bigiri	khavara	ḵafula
	ḲWALANI	Olani ni khaḵare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bigiri	khavara	kherote	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2




	SEDZA U BULE	ri	fhaḵe	nḡu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	tombo	luvhondo	muroho	ḵavha
		boḡelo	fura		
	ḲWALANI	Olani ni khaḵare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		tombo	muroho	boḡelo	

## GIREIDI 1 THEMO 2 BAMMBIRI LA MUSHUMO






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	muruli	bvula	wela	xuxuxu
		xela	xoxo		
	ÑWALANI	Nṅdu ya mahatsi			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maṭo	popi
	ÑWALANI	mukhukhu wa mazenge			



## LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḡuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>raka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bodo</p> </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḁuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ṭafula		ḁuvha	

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḁoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nṅḁu	imba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		moḁoro		khapu	

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṯe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḁoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nṅḁu	imba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 luvha		 nṅḁu	

## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṯe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ṯafula
		vhea	ṅukala	zipi	semana
	ṄWALANI	zwipfeṅe zwiraru			

## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṯe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ṯafula
		vhea	ṅukala	zipi	semana
	ṄWALANI	ṯereṯere			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kherote	ḱafula	ḁuvha
		vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
	ḲWALANI	Olani ni khaḱare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bigiri	khavara	kherote	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2




	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	tombo	luvhondo	muroho	ḱavha
		boḁelo	fura		
	ḲWALANI	Olani ni khaḱare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		tombo	muroho	boḁelo	

## GIREIDI 1 THEMO 2 BAMMBIRI LA MUSHUMO






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	muruli	bvula	wela	xuxuxu
		xela	xoxo		
	ÑWALANI	Nṅdu ya mahatsi			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maṭo	popi
	ÑWALANI	mukhukhu wa mazenge			


## LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḍuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>raka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bodo</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḁuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ṭafula		ḁuvha	

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḁoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nṅḁu	imba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		moḁoro		khapu	



## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwaḱhaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḱoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nḱu	imba
	ḲWALANI	Olani ni khaḱare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 luvha		 nḱu	

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwaḱhaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
		vhea	nḱala	zipi	semana
	ḲWALANI	zwipfeḱe zwiraru			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwaḱhaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
		vhea	nḱala	zipi	semana
	ḲWALANI	ḱereḱere			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1



	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kherote	ḱafula	ḁuvha
		vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
	ḲWALANI	Olani ni khaḱare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bigiri	khavara	kherote	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2




	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nnḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	tombo	luvhondo	muroho	ḱavha
		boḁelo	fura		
	ḲWALANI	Olani ni khaḱare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		tombo	muroho	boḁelo	

## GIREIDI 1 THEMO 2 BAMMBIRI LA MUSHUMO






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	muruli	bvula	wela	xuxuxu
		xela	xoxo		
	ÑWALANI	Nṅdu ya mahatsi			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maṭo	popi
	ÑWALANI	mukhukhu wa mazenenge			



## LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḍuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>raka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bodo</p> </div> </div>			






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḁuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ṄWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ṭafula		ḁuvha	

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḁoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nṅḁu	imba
	ṄWALANI	Olani ni khaḁare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		moḁoro		khapu	

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḱoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nḱu	imba
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 luvha		 nḱu	

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
		vhea	nḱala	zipi	semana
	ḲWALANI	zwipfene zwiraru			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
		vhea	nḱala	zipi	semana
	ḲWALANI	ḱereḱere			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ri	fhaḵe	nḡu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kherote	ḵafula	ḡvha
		vhavha	bigiri	khavara	ḵafula
	ḲWALANI	Olani ni khaḵare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bigiri	khavara	kherote	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2




	SEDZA U BULE	ri	fhaḵe	nḡu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	tombo	luvhondo	muroho	ḵavha
		boḡelo	fura		
	ḲWALANI	Olani ni khaḵare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		tombo	muroho	boḡelo	

## GIREIDI 1 THEMO 2 BAMMBIRI LA MUSHUMO






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	muruli	bvula	wela	xuxuxu
		xela	xoxo		
	ÑWALANI	Nṅdu ya mahatsi			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maṭo	popi
	ÑWALANI	mukhukhu wa mazenenge			


## LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḡuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ÑWALANI	<p>Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>raka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bodo</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḁuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ṭafula		ḁuvha	

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḁoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nṅḁu	imba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		moḁoro		khapu	



## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḱoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nḱu	imba
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 luvha		 nḱu	

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
		vhea	nḱala	zipi	semana
	ḲWALANI	zwipfene zwiraru			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
		vhea	nḱala	zipi	semana
	ḲWALANI	ḱereḱere			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1



	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kherote	ḱafula	ḱuvha
		vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
	ḲWALANI	Olani ni khaḱare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bigiri	khavara	kherote	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2




	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	tombo	luvhondo	muroho	ḱavha
		boḱelo	fura		
	ḲWALANI	Olani ni khaḱare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		tombo	muroho	boḱelo	

## GIREIDI 1 THEMO 2 BAMMBIRI LA MUSHUMO






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	muruli	bvula	wela	xuxuxu
		xela	xoxo		
	ÑWALANI	Nṅdu ya mahatsi			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maṭo	popi
	ÑWALANI	mukhukhu wa mazenge			



## LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḍuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ÑWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		raka		bodo	






## ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḁuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ṭafula		ḁuvha	

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḁoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nṅḁu	imba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		moḁoro		khapu	

## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḱoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nḱu	imba
	ḲWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaḱu. Ḳwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 luvha		 nḱu	

## ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
		vhea	nḱukala	zipi	semana
	ḲWALANI	zwipfene zwiraru			

## ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḱe	nḱu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ḱafula
		vhea	nḱukala	zipi	semana
	ḲWALANI	ḱereḱere			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1




	SEDZA U BULE	ri	fhaḵe	nḡu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kherote	ḵafula	ḡvha
		vhavha	bigiri	khavara	ḵafula
	ḲWALANI	Olani ni khaḵare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bigiri	khavara	kherote	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2




	SEDZA U BULE	ri	fhaḵe	nḡu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	tombo	luvhondo	muroho	ḵavha
		boḡelo	fura		
	ḲWALANI	Olani ni khaḵare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		tombo	muroho	boḡelo	

## GIREIDI 1 THEMO 2 BAMMBIRI LA MUSHUMO






## MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	muruli	bvula	wela	xuxuxu
		xela	xoxo		
	ÑWALANI	Nṅdu ya mahatsi			






## MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	gugu	gidima	gama	gamela
		zwipapa	pandamedza	maṭo	popi
	ÑWALANI	mukhukhu wa mazenge			


## LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ni	nange	nga	vhuṭali
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḡuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ÑWALANI	<p>Olani ni khaḷare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>raka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bodo</p> </div> </div>			

## ḲAVHUVHILI NYITO 2






	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kilasi	ṭafula	ḁuvha
		tama	fara	vhuya	raka
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		ṭafula		ḁuvha	

## ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṭe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḁoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nṅḁu	imba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso kha bugu yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		moḁoro		khapu	



## ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṯe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	moḁoro	luvha	takala	khuli
		khapu	thamuwa	nṅḁu	imba
	ṄWALANI	Olani ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Ṅwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.			
		 luvha		 nṅḁu	

## ḲAVHUṄA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaṯe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ṯafula
		vhea	ṅukala	zipi	semana
	ṄWALANI	zwipfeṅe zwiraru			

## ḲAVHUṄA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaṯe	nṅḁu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	vhavha	bigiri	khavara	ṯafula
		vhea	ṅukala	zipi	semana
	ṄWALANI	ṯereṯere			

## ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	fhaḵe	nḡu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	bodo	kherote	ḵafula	ḡvha
		vhavha	bigiri	khavara	ḵafula
	ḲWALANI	Olani ni khaḵare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		bigiri	khavara	kherote	

## ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	fhaḵe	nḡu	dzo
		khwathaho			
	BULANI ZWI PFALE	tombo	luvhondo	muroho	ḵavha
		boḡelo	fura		
	ḲWALANI	Olani ni khaḵare zwifanyiso buguni yaḡu. Ḳwalani maipfi fhasi ha tshifanyiso.			
					
		tombo	muroho	boḡelo	